موہن لال آتش

بُترات اَچھن مَنز

کاشُر ادبُک قداور ہمالہ پربت
ڈاکٹر بھوشن لال کول صاحبس
اَرپت
آشؔ

موہن لال آشؔ

ناشر:- ناگراد اَدبی سنگم جموّں۔

کِتابہٕ ہُنٛد ناو	بُترات اَچھن منز
نامِ مُصنِف	موہن لال آش
چھپنَ وٕری	۲۰۰۵ - 2005
موٗل	۲۰۰ ہتھ روپیہ - 200 روپیہ
کِتابت	بدری ناتھ اِبھلاش
سرورق	پیارے لال سُدرشی
کمپیوٹر	
پرٛیس ۔	جے ۔ کے ۔ آفسیٹ پریس دہلی

کِتاب میلنک پتہ ۔

۱ ۔ موہن لال آش ۔ دُرگا نگر جموٗم ۔ پی ۔ او ۔ روٗپ نگر

۲ ۔ کِتاب گھر ۔ کلچرل اکادمی ۔ جیوِل چوک جموٗں

۳ ۔ ناگراد اَدبی سنگم جموٗم ۔

میٲنی فون نمبر 2592448

فہرست

اظہارِ تشکُر

اِنسان چھُہ کُنُے زۄن مۄنزِلس پلن ہیکان کٔرِتھ۔ لازمی چھُ بنان زِ اُمِس گژِھن ڈکھ رٹن وٲلۍ آسنۍ۔ دپان چھِ "دیارِ وۄل مرِ مگر یارِ وۄل چھُنہٕ مران"۔ یہِ مِثال چھ شاید میانِس بابتھ گرنہٕ آمٕژ۔

تِکیازِ مےٚ چھِ وٲلِنہِ مۄنز حرف یار کمہٕ ناوی ہیتھ۔

ییتھ شارٕ سومبرنہِ کٔر بدری ناتھ ابھلاش عرق ریزی سان کیلی گرافی میانِی مستانہٕ یارن پیارے لال سدلشی صابن بنووُ ٹائٹل۔ تہٕ ناگراد کیو جُملہٕ مینبرو دِتم مہٕڈ مہٕڈ۔ ڈاکٹر بھوشن لال کول۔ ڈی۔لِٹ چھُ ییتھ میانِس شارٕ سومبرنہِ چھاپنس پراران۔ خبر اُمِس کیاہ چھُ اتھ کرُن تہٕ چھُمنہٕ خبر۔ بہٕ چھُس یِمن رفیقن تہٕ دوستن ہنٛدہ احسان مند۔ یِہنٛد لول تہٕ سٔریہہ چھُ میٲنۍ سرمایہ زٔبینت۔ میانِ اَدبی سفرُک ساتھی۔ لوچ پریم ناتھ شاد کیتہٕ مشرمٕتے۔ یِیمۍ سہٕٹاہ عرق ریزی سان ییمِہ کِتابہِ ہٕنز پٕروُف ریڈِنگ کٔر۔ بہٕ چھُس اُمی سُنٛدہ احسان مند۔

یارن ہنٛد یار۔

موہن لال آش
درگا نگر جموں

کٲشُر زبان اَدَب تہٕ ادیب

کٲشُر زبان گٔیہِ ییتھ کالہٕ پیٹھٕ از کالَس تام غٲلِبن ہُنٛز شِکار - اَکہِ سونتہٕ لۍ سنسکرت زبانہِ ژٕرتہٕ چھٕنیہِ تہٕ دوٚیمہِ سونتہٕ نینکلٲوی فارسی زبٲنۍ ہٕندی غٲزی ووٚدرن - یہِ زبان رۆزٕ دوٚہے ییتِمی ہٕندی دوہ نکھہِ والان - نہٕ کوٚرُس غٲر پاٹھے کٲلشہِ تہٕ نہٕ ژراوُس ازٕ راہِ کرم کٲلشہِ زٕٹ تہِ ناگلہِ - اَتھ گٔیہِ نہٕ زٕینہٕ کالہٕ پیٹھٕ از کالس تام کانٛہہ سرکٲری سرپرستی حٲصِل - کشیرِ منٛز ییتھ تہٕ کٲشرِن پیٹھٕ حکوٗمت کرن والیو حکمرانو کوٗز اَتھ زبانہِ ستہِ وورِ ماجہِ ہٕنٛد سلوٗک - یہِ زبان آیہِ ییتھ کھوٗرِ ورگن ہُنٛز زبان تصوٗر کرنہٕ تہٕ اَتھ زبٲنۍ منٛز لیکھنُک مطلب اوٗس شہنشاہن ہٕندِس دربارَس منٛز پانَے پانَس دستار والُن - صِرف ییمو واکِس سنسکرت عالِم ممٹ آچارِیہ ہسَ اَتھ کیتھ کُن زوٗن زِ لوٗکھ چھ ماجہِ زیوِ لنشہِ دوٗران تہٕ ووٚنُن لوٗکن پٔزِ پننہِ مادری زبٲنۍ منٛز لیکھُن -

امہِ پتہٕ تہٕ بیٛیلہِ لل دیدِ ہٹیٹھ کٲشرِس منٛز شیو فِلاسفی ہٕندِ اودیتہٕ وادٕچ تفسیر آسان شارن منٛز کٔر - امہِ وقتہٕ کِین اہلِ قلمن گھٔرٕ نہٕ یہِ شاعری چکارُس چنانچہ بیٛیلہِ اُمی ہٕندی دوٚیہم عمرِ جون راج تہٕ شری ورن پننہِ تارٕیخہٕ مُکمل کرِ، ییمو دِیت نہٕ اُمِس شولیگنی ہٕندِ حوالہٕ تہٕ کُنہِ جایہِ، نہٕ کوٚرُکھ اُمی ہٕنٛد ذِکر ہے

یِتھو کوٚر اُمِس یِہان کاشرِ ڈٔکہٕ بجہِ ہٕشٕد ناوِے BLACK OUT تِکیاز
تِمن کھوٚت نہٕ یہ یِہان اَدبی دِیت چکارِس۔ سہ اوٚ موٚجوٗب زِ اکھ زنانہٕ
موہنیوٗ ملسفچہِ بجہِ بجہِ کنتھ کران۔ تِمن آیہِ نہٕ اَتھ ساتھی برابری مگر آفرین تہٕ
مرحبا تِمن کاشرِن یِمو دوٚن ہتن وٕری ین یہِ کلامہٕ سینہٕ بہٕ سینہٕ برٛونٛہہ پکنوو۔
یوٚتانٛ داوٗد مُشکواتی مأین "اسرار الابرار" کِتابہٕ مَنٛز ماجہِ کٔشیرِ ہنٛزِ اُمِس ڈٔکہٕ
بجہِ کورِ خراج پیش کوٚر۔ موٗغل آیہِ تہٕ وزیرو تہٕ عالمو ہیوٚت فارسی بولُن۔
پٹھان آیہ تہٕ عالم تہٕ فاضِل لگی وِہُلِ پشتو زبان ہیٚچھنہِ۔ اگر پٹھان دور وارٕ
یِہس کالس روزِہے پشتو زبان ما آسہِ ہے راج بھاشا بنیے ہٕنٛز۔
سِکھ دورس تہٕ ڈوگرِ شاہی دِیت اُردو زبانہِ وُہتھو۔ اَتھ دورس
مَنٛز گیہِ کاشُر زبان تہٕ ڈوگری زبان دوٚشوٕے شہید پیتہٕ آو عوامی راج۔ لوٗکو
کوٚر اَتھ وٕچھ وآرٕنچہِ اِستقبال۔ کاشِرو دوٚپ "بالہٕ پیٹھٕ گُھتٕر زہالہٕ ماران واوِ مال"
مگر پیتیلہِ کینٛہہ کالاگوٚ کاشرو تُل اَتھ پتہٕ ٹھانہٕ اتہِ آس برأر بٔشار یِہِ ٹٕرج ٹھانہٕ
تُلی ہتھے۔ تہٕ اَدیب تہٕ گونماتھ روٗدی اَتھ موٚران۔
کاشرِس قومس مَنٛز زاوِ نہٕ وٕنہِ کانٛہہ کمال پاشا۔ یِمو آزادی حاصِل
کرنہٕ پتہٕ حرف شین رٕہتن مَنٛز ترکی زبان سرکأری تہٕ کارو بأری زبان قرار دِژ۔
نہٕ اَتھ حُکمس خلاف وَرزی کرن وألی ہٕشدِ خاطرِ آو تُمر قأد دِنگ فأصلہِ کرنہٕ۔
ناپُرسانِکس دورِ آشوبس مَنٛز تہِ روٚچھ کاشرِ لو قلم کارو۔ فنکارو تہٕ گلو
کارو ماجہِ وٕلیِ ہٕشد تقدُس تم روٗدی برابر کاشر زبأنِ مَنٛز لیکھان۔ کینٛہہ طمع

بناؤنہٕ - تہٕ کُنہِ سرکاری مدتہٕ بغارہ - یِمو جگر مٔشد دوستو کُن گرِ یک زیور تہٕ کتابہٕ کرِ یکھ چھاپ - یتھ کُنہِ گو ویہ کاروان بروٗنٹھہ پکان - بہٕ تہٕ چھُس آمِس کاروانک اکھ قلمی سِپاہ - بہٕ تہٕ چھُس اُمھی ماجہ زیوِ منز اوٗگرِ تھوٗگرِ کیتھ کران - دِیان گُلی مُشِد لول بوش چھُ گُلی ہُنزِ ماجہ خوش کران "-

بہٕ چھُس یِمہ وِے ہینجاری کتھو سیتی یہ موج خوش کران تہٕ اُمی مُشِد دایہِ خارہ حاصِل کرنچ کوشِش کران - تِکیازِ یہ زبان چھِ سانیو زِلیشوَ منی شورو - سادو، سنتو، گلوکارو، محنت کشو تہٕ کامگارو عرشس کھاج منز-

سرکاری سرپرستی نہٕ آسنہٕ باوجوٗد چھُ اَتھ زبانِ منز تیوٗت لفظی سرمایہ موجوٗد زِ یہ ہیکہِ ہیوٗن باقی ترقی یافتہ زبانن لرِ لوٗر تھاوِتھ - اَتھ زبانِ منز چھُ ادب - اسطوٗر - خاب - نفسیات - سماجی علوم - رسم ورواج - مالہ وورسہٕ - یاترایہِ - جغرافیائی خد و خال - مذہبی تہذیبی تہٕ ثقافتی واقاتن ہُند اکھ خزانہٕ موجوٗد -

یہ میانی شارہٕ سوٗمبرن تہٕ چھِ امِے سِلسِلک اکھ پن - اَتھ کتابِ منز چھِ میانِہِ سوٗنچن ترایِن ہُند عکس - کأشرِ زبانِ ہیٹھ آو تِمہ ساتہٕ شب خوٗن ترٲوِنہٕ یتیلہِ سنہٕ نمتھس منزِ وُچھان وُچھان لِکھارِن ہُنز اکھ بڑ چھوکھ گیِہ جلایہِ وطن تہٕ خانہٕ بدوشن ہُندی پأٹھی رٲوی باہٕ کرِنڈ ہیتھ اکِ جایہِ نیٹھ دوٚیمہِ جایہِ وانگیچ وور ژھاران - جذبات میانی چھِ اُتھی یِیِس شَپ ٹھرِ تھاوان - یتیمہِ سالابہٕ مُنزی ادیبن ہُند یاوٗن - جذبات - بیاضہٕ - یپیر وتھ - تہنز شاعری

بنے یِہ مرثیہ ۔ سینہٕ کوٚلی ہُشِہ عالم ۔ دِوان آلو چھُنا کُنہِ کاہنہ حُسینا ۔ اسہِ رآوی
آدن کاہکھ یار ۔ تمِن بھرِ بھرِ تہٕ اَسہِ مَرِ مَرِ ۔
ووٚلی آو تیتھ زمہرِ پرس ہنا ٹھہراو ۔ ٹیکہٕ بٹنہِ ہیٚترن پھولنہِ ۔ بید مُشکس
ژراو بامُن ۔
میانہِ ووندچ سیتھ چھ مےٚ ہرموکھس وُلی دِیاوان تہٕ علمدارس گلہِ میچھ
رنگی پینیٖ شار ڈالہِ سوزان ۔ مےٚ چھِ یِیمہِ کیتھ ہشر زَن تہٕ بشارت میم مشر نہٕ
دوہا بنہِ یِہ اوٚبرِ زانڈ موکلہِ تہٕ سنگرمالہ پھولنس سیتی لگہِ اسہِ بھوسنِدِ تارہٕ
تہٕ ساٚگی نارٕ تیتی بلن ۔
تِکیاز بڈشاہ چھُنا امےٚ بُتراتھ منزٕ ژرامُت تہٕ ستی سَرس چھنا کشپ رِشی
رِلہٕ تارک دُعاے غارِ کوزمُت ۔
ییتھ شارہِ سومبرنہِ منز چھُ میانین عقیدن تہٕ اَمارن ہنز بھاگی رٕچھی
تہٕ ہوہ ماران ۔ دِیان کوٚشر بولنہٕ سیتی چھِ کاٚشرِن ہنڈِ فلسفی انہارک ۔
جذبن ۔ تہذیبی دورن ۔ اجتماعی شعور تہٕ عقیدن ہُنڈ پےٚ میلان ۔
اگر تنقید نِگار حضرات تنقیدی اَنکہٕ سیتی ییتھ شارہِ سومبرنہِ نظر
ژراون تیلہِ چھُ خود ہیےٚ حافظ ۔
اگر تُہی ییتھ ازگرِ مڈگرِ بیاضہِ منز شارُت ژھارِو ۔ بہٕ کیاہ دِمہٕ ہود جواب ۔
اگر تُہی ییتھ کِتابہِ منز فلسفی انہارس دوٚنشرھ لگی وِ دِنہٕ بہٕ کوٚت گژھہٕ ۔
اگر تُہی ڈلوٚو بل دیدٕ تہٕ نُندہ رٕشیس چھیا بھاوِ پوٚش لاگِو تہٕ

شرمسأری بغأر کُس جواب دِمہ بہٕ۔

اگر کأہنہ کأہنہ بٔنڈ ٹارِ کھسِتھ ۆنیو۔ چلو پکہِ۔ مێے باسہِ کمی تام ھاحبِ دِلن تروٗو تیرِ سہتی بانے منتس راہ مُسافیرس پیٹھ گوٚب گوٚب وُرن۔ اَمہِ پتہٕ تہِ ونہٕ بہٕ مێے چھ سَرہم بُترات اُچھن منز۔ تہٕ ووٚنڈ سٔرک زمہریر چھُ مێے بارِ بکہٕ انان تہٕ یاد چھُم پیٚوان۔ لا تقنطوٗمنِ رحمتِ اللّٰہ۔ مِیانہ رحمتہٕ نِشہِ مہ گژھِو مویوٗس۔

دیوی بھاگوتک اکھ شٔلد۔

ہے ماتا سرسوتی یہِ سأرے کاینات چھیٚتھ ژےٚ اکھ موختہٕ مال بنأومتز آنمہٕ گیأنی لوٗکھ چھِ یہ سِریت پرٛزنأوِتھ ہیکان۔ ہے گوری ۔ ماتا سرسوٚتی بہٕ چھُسَے پرنام کران۔

यस्याम एतत प्रोतम अशेष मणिमाला
सूत्रं यद्चत क्वापि चरं चापि चरँ च

اکھ قلم کار گژھِنہٕ خانن منز منقسم آسُن۔ تیٚلہِ چھُنہٕ سُہ ادبس ہتہٕ اِنصاف کران۔ اُکس قلم کارس منز نظر گژھِ بییک آن سأری سے بُترآژ پیٹھ پیٚنی۔ تیٚلہِ ہیکہِ سُہ دعوا کٔرِتھ بُترات میانین اُچھن منز۔ خبر بہ کیٚتھ حدس تام چھُس اَتھ بحریٚ کرانس ڈُنگہٕ دِتھ ہیٚوکمُت امیُک فأصلہ کرِو توٚہی۔

خلوص کیش

موہن لال آتش

غزل

سےٚ منٛز نارِ تیشوٕ ٹگلن زُوان مشیاگیٔ شار
چھِ نٛخوٚنج سسَرہوِ پٕرِتھان مشیآگیٔ شار
الانٛدہن اوٕیزان صلیبَس گِنٛدان
چھِ الماسہٕ پٕتھرِہن زُوان مشیآگیٔ شار

ثرٛٹن منٛز گرِیبان وٕہرِتھ پیکان
چھِ اہریزِ پھُلِ زٕن لبکھان مشیاگیٔ شار
زٕری جامہٕ پٕیلہِ موٚت چھُ بثوٚن بثوِن کران
ژھرِین مائنٛزِ نمہٕ نٕے ژٛنگان مشیاگیٔ شار

گرٛزھان یێلہِ چھِ مازِجین گگُبر قہر بُزی
رِجنازِن انٛدرٕ چھی زُوان میٛائٕنٛ شار
بُتل زن گرٛزھان شورٕ بُزی چار سو
سہٕ درشن ژٕکھر زن بنان میٛائٕنٛ شار

ہێ گوَ وولنٛ سَمےٚ آکھ طلوطمُ وِچھان
توٚے شُدرٕ لہرٕن گِشرانِ میٛائٕنٛ شار
موٚہٹمُ بنیلہِ ناگُگ سُہ ہێشرِیر موکھ
چھِ وولی نارِ تیٚوٗنگل پھُکان میٛائٕنٛ شار

ارشادِ علمدارِ کشمیر

—۰—

تس پدمان پورِ چہِ للے   تمہِ گلے امرٔت پیوو
سو سانٛز اوتار لولے   تیتھے ور دِتو دوٗ

نَر بیوٗ چھے ناران بیوٗ چھے   الیشر بیوٗ چھے اَتھ ہتھ کپال
ڈنڈک وانٛک رازٕ رام بیوٗ چھے   اُسہ تہِ ییٛچھَے انتھ کیا گال

تَس لکہ بھوٗ چہِ گُجماں   اکی گوٗر نکسہ سیوَ
ستہ جانا وارَن زٕجی   تیوٗتھے ور دِتو دِوَ

—۰—

وَتھ

گیانہٕ رٔیشی ئش دھیان دارُن چھ بہتر
پتھِس مٔانٛٹِس علمدارس ہلم دارُن چھ بہتر

(آتش)

پۄت کل

شیٚنہٕ یِکھا ژٕ سون زاتھہ
نارٕ تیٚو ژٕنگل اُلاٗنڈرِ چھم
بہٕ چھُس پکان بُتایہٕ رُس
بیٚچھکِن اُلاٗنٹر لاش چھم

نیٚبرِ سیکِیُل تہٕ نار زن
اُنڈرِ نیبَس چھِ چاک ہیٚوی
خنڈق منٛز شُنۍ وچھس اُبنِہ
ڈیکس لیکھان منٛز اِنقلاب
ژٕ نے سرکھ زٕہنی مستِن
ژٕ کیاژٕ از جنۍ پھسکان

ژنگان چھ ترٛیش ہرموکھس
گنگا چھ از زہر چھکان
کشپ زلشیس وُنیب گوو
جلوٕ بھوس چھُ آو آو

ژھوکیہِ شاہ ستی سرس
دپان چھ وہتھ پیئیاسہ ڈز
ژلس خبر کپاری یتم
دِوان یمن یہ شر آس
ژوٗکھ بہار دارِ اُتلی
پوشہِ ون کپاری ژلی
گوٗلاب پھُلی تہٕ اُرتہٕ پوش
ہوکھتھ گمتی چھ لولہٕ سر

وۆلو وۆلو بہار سوٗن
ژٕ چھُ وونٛدس مےٚ نار اُتتی
شُہلی کلین جِگر وٕنٛدے
مےٚ گوژھ وونٛدس قرار یُن
یہ چھُس رتن شےٚنی وُلی دوان
ژٕ کر سایہ یکھ بہار سوٗن

(2)

تہہ در تہہ ظُلمات

میانِ جنت گارِنہٕ موج سپنہٕ تمہِ سانہٕ خوفزدٕ
ییٚلہِ تسَ سازگرِ راز دآری سان باوتھ کرٕ
لیَس تہٕ باگہِ آیکھ تس چھُ جِن پرکرٕ تہٕ تزامُت

دپان سو جنت گارِنہٕ چھِنڈرے ییٚہ
مگر کامہٕ دِینٕ شرم دار ہیٚرِ ییٚنہٕ اُشی تزالہٕ ہارآن
گُھٹہٕ ڈولہِ منٛزٕ تہٕ وآتھ اَنٛدرِم نارٕ ییٚتھ نگل ہیٚتھ وآرِ

مٕنے سُپد زٕنہٕم۔ اُمہِ ماجہِ چھوٗرس بہٕ دودٕ گلین ستی پیٚے خوف
مگر فِکرِ پیٚٹھہ تیٚمیٚو میٚ ییٚتھ سماجس چھُ سارِنے جِن پرٕکرٕ تزامت

پوٚستکہٕ۔ اصوٗل۔ یخلاق پرٛتھ کاٗہنہٕ اَمی خوفن تزویمُت
اُتھی پوٚت منظرس منٛز ووُتُس بہٕ سکوٗل۔ ماشٹر صابن تہِ
آس یِہے وٕنٕن گامٕتر۔ دروازٕ اتروٗنے کوٗرہم سو یہِ شلکھ
پیٚتہٕ کوٗرہم ہِتھ مِتھ تہٕ وِتکھ گوڈنیک درس۔ "قوم پرستی"

"بےٚ خوفی تہٕ "ٹھٔدی آدرش" ۱

اَمہِ دوہہ آو مےٚ گوڈنِچہِ لٹہِ اسکوٗل۔ ٹھاہ ٹھاہ گرٕزٕوٕلم اَسن کھنگالہٕ پرِتھ تہٕ ماسٹر صأبو ژٕلیٚون ژِ ژٕاس بِجن یژٕگرِژٕ۔ مےٚ پیٚیو شُرِ ژٕلشِن لوکچار یاد پیٚیمی ماسٹر صأبس وۄن۔ اَلِفہٕ بیتہٕ چھُنہٕ کُنہِ ترفس مانہِ پیٚران کُنہِ دوہہٕ چھُم ہلکأری ہوٚتی شُتار زہرٕ یِر رگن رگن ژھہٹھ کڈٲن دِیان چھُس یِم آدرش کھیمکھ ژیٚیو سنتہٕ۔

لوٗکھ مراد۔ مزار پرُونہٕ لوان۔ شُمشانن الاو
فریسٹریشن۔ خوف۔ دہشت۔ اَتھی منٛز گرٕژھان آلو
سبق چھُہ اَلِفہٕ پیتےٚ شوٗروع گژھان

مثلن "ب" ب گوٚڈ۔ لورٕوٕد۔ ب۔ یِم
ب۔ ببٕیلُ "ب" بُڈٕر۔ ب۔ بچہ۔ ب۔ بیمار
ب۔ بیتہٕ سأری اَچھر اَتھی شُمشانس منٛز دٲن
مُیت سکھران۔ شُمشانن الاو۔ سرِوِیہِ زٕژٕ۔
تارِ گھتنٕجہ ژٕٹان۔ سن سٹروک پیدٲن۔
بیتہٕ آلو گژھان۔ سلا اپشنتہِ سوٗریہ۔
انتاکُ پرٕکاش ونٛدرتےٚ سنتہٕ سنتہٕ۔

کُنہٕ دوٚہہ چھُم ہلکاٲری ہیوٚنۍ سٕنٛد زہر پر
رِگن رِگن ژھٹ کڈان
دٕیان چھُس یِم آدرش کھہمکھ ژٕپیٹھو سپدِ

لوٗکھ مران ۔ مزار پرِنہٕ یِوان ۔ شُمشانَن الاو
فرلیسٹریشن ۔ خوف ۔ دہشت ۔ کیٛتھہ ونان
سبق چھُ اُلِفہٕ پیٹھے شوٗروٗع گژھان ۔

مثلاً ۔ ب ۔ بوروٗد ۔ "ب" بنٛدوٗق ۔ 'ب' ۔ بم
'ب' ۔ بُنٛیُل ۔ 'ب' ۔ بُبرٕ ۔ 'ب' ۔ بچہ تہٕ 'ب'
بیمار وغیرہ وغیرہ ۔
اد باسیوو مےٚ اِنسانَس تہٕ اڈلوس منٛز چھینہٕ
کانٛہہ فرق ۔ اکھ تیلس منٛز تلنہٕ یِوان تہٕ
بیاکھ خوفس منٛز

बढ़िया

Good

میثون شہر

مہاڑنہِ شہرکۍ قُطب مینار ۔
آو سیٹھاہے ۔
تارکھ نہٕ کٕنی ۔ براٹھ اوک پاسے گاہتی ۔
سڑکہِ وُچاہ
ٹمکرِس لمان پاگل ہوٗنی
میثون شہر
لِونہِ پوترٕ ہیوٗ ترٕ گونچل
شال گٔب تہٕ ہاکہٕ ژرر
ترشوے تاز منگان
شالس اَتھہِ کرمہٕ لیکھا
ہاکہٕ ژرر تہٕ گٔب
دو شوے زنمہٕ ژکھرس منز
گرفتار ۔

میٛون شہر الیسراین راتَس للہٕ وان
گاش پھوٚل تہٕ اذان
گٔنٹا شبہٕ
آلوٚ گرزھان
کاہشہ ما ترٕو اپور
کاہشہٕ نہٕ تیار
فقط
اَکھ نظر۔ نیٚچہِ اُچھ
سوٚرٕ ڈیرس تل
کیاہتام ژھاران

(6)

اَز کالکُ شنکر

بہٖ چھُس اَز کالکُ شنکر
لوٗکھ چھِم لولہٕ سان
جٹا داری ونان

مِیانِیو جٹو مُنٛزٕ چھِہ رٕچ گنگاوسان
ژرگہٕ شالا نیوٗبَر کمیٚ تام ٹھگن زوٗرِ
بہٖ چھُسَ نیتھِ نون گوٗمت
تا اَنڈوٕ کربا مگرٕ تیرِ کُنٛڈی چھِم کھیان
کالاسہٕ کین شیٖنہٕ مانٛہن منٛز چھُسَ تا آد گوٗمت

وآلنہٕ ہٕنٛد یارشد "نُنٛدی" ژوٗل مے ترٲوِتھ
بوروٗد کہٕ دِیہہ سیٲتی گوٗو خوف زدٕ
سمادِ منٛز ژھوٗرِم تہٕ وُچھِم بچارٕ
دکھشہٕ پرزاپت لِس گالنس منٛز ژوٗرِ

"ٹھی آشا" سۄر زگتس نال وٚلِتھ
"پوٚستکہٕ ژاپان" شِوسۄتر ناؠلی ترآوِتھ
دَربہٕ تٔجو سِہاتِ راکھِس فوٗج تیار کران
سمادِ مٔنٛز وُچھِم یِہ دٔثرِن گٔھرن دِوان

مِیانٮ۪ ازٕ داتھشگی ووہما دُرگا رٗوپی شِوا بھگوتی
کٔستانٮ۪ لاارٕ لار کران تہٕ بہٕ آلَو دِوان
"دُرگا دُرگتہٕ ناشِنی"

ہُمہِ بھٹہِ کِس یارَس چِٹھی

لولہِ وولا کاہنہٗ اگر پۄک مِیانہِ آنگنہٗ کاکٲل زاہنہٗ
اَکھ امانت چھُم مےٚ زُژھرِتھ بڑاندِ کنہِ تل تھوٚومُت
خاب پینہٕ لٲی دجہِ پرُس مشر بشدٕ کُرِتھ چھِم تھاگٲوِ ہتہٕ
توٚہِ اگر ژٕ آنگنس مِیانِس ڈُڈو بھولہِ ہن گولاب

ہشنگ کِنٹھُس مشر راجہِ رٕینی لتس ماجہِ ہُشدٕ تھوِ ژھم
آسہِ ووٚلِ تھ نارے پیمژ بینہِ کھیُومت کاغذ کیمُوو
پاسہِ لِلٕلے تھاگٲوِ زلوِ تھ بُتھ کھٔنٹِھتھ ووٚلِ لو نچہِ ہتہٕ
من اگر توٚہِ دِیہِ گوٲہی واکھ لُلہِ ہُشد باگٲوِ زلس
میلہِ لتس تسکین روٗحس آو رٕینہِ پھولنس گولاب

ستمیہِ پھیٚپرِ گوٚو کرٕنٛز اویزان چھُس بہٕ ییتھ سٕنٛکلِس اَنٛدرٕ
یارِ گَیہِن گَیہِن وِگنہِ ونہٕ وُن رایہِ ہٕنٛریکُ زٕپرو بم
آہرٕ بلہٕ رِس آلسٕتارس تل پیٚنیومُت وُسی رازٕ ہلوٗنٛز
شورٕ ٹاسن مٕنٛز بتٕر کوٚت گوٚو یہِ سوٗرے شالہٕ مآلٕ

پاسہِ لِلِلے اکھ عرض فُرِی یاَدٕ سُنٛد تھاوِو ژٕہ بتس
کاہٕنٛہ اکھاہ توہہٕ مٕنٛز اگر یوٚک میانہِ آٚنٛگنی کاآلِ زاہٕنٛہ
خاب میانی آٚنٛگنس میانِس ڈُوِو درجاتہٕ ناوِی
بالہٕ تٕروُن دوستن توہی یاوِی زٕلو احوال میٚون
شایہٕ لدٕسے لالہٕ ہیٚے ہیٚے بالہٕ یُتی گومُت ویلاسی

Moving without Purpose

میزان

۱

بہ ییتھ شہرس اندر روزان
لبان چھُس میانہِ روٗس اَتہِ کاہنہ
اَسان گاہے وَدان گاہے
گہے چھُس دارِ بَر ترٛوٗپران
ننٛگا چھُس پکان سڑکن
گہے چھُس تارکَن منز چھان
کُنہِ میٛوٗنے عجیب باتھا
یہ بدلان وِہنہ تہٕ ناوان رنگ
گہے وِگرٕتھن ہینٛدے سوزاہ
دِوان چھُس ڈُلی بہ طرفاتن
شُشنی شہِ لبَس گرٛھان ہوٗہوٗ

یہ ما چھُس جوٗگارن کأنسہٕ تھوٗمُت
پھولدالنَس منٛز
گوٗلالن ہُند مُشکھ مُنٛزی مُنٛزی
تہٕ گاہے آبہٕ کہُے یَدلوَ

کٕڈان وۄتھہِش یہٕ خالبس منٛز
تہٕ مُنٛزران دأرِ چھُس یامتھ
وُچھِہان چھُس مرگُذارس پیٹھ
کرٛتن ہُند باڈٕ جشناہِیوٗ

وٕتان کُستان کتَس منٛز چھُم
ژٕرِیے ہٕیترِتھا سام پالنَس زانہٕ
ژٕ کُس چھُکھ یتھ سیکتالنس اندر
وٕنتم کران کیا چھُکھ
مےٚ دِژٕ پالنَس نظر
سأرے پتا آسی نایہٕ بٕرزی گأمتر
نہٕ اوسُم ناو کانہٕ یتھ کُن

پنژ آسم برٛونہٕ پکنج وتھ

محیطکؠ اَنٛد سفر اوسُم
بہٕ زٕن کوٚلس اَنٛدر کٕن زٕوٚن
شُرو کیتھ مُت غلُ ستا یکُ داغ ہیوٚ اوسُس

٢٤

kaleidoscope

(Lijan on screen)

کلیڈسکوپکۍ رنگ

اُتھرِ کینہہ گولاب کھہو
ٹیکہٕ بٹنہٕ تہٕ ژاپہٕ ہُسی
کر
باغہٕ ببر پھوجایہٕ
نارٕ تیوٗنگل چھِ وچھہٕ پھہان

گُہلیٖ ونس ہیوتُن الاو
تیٖونگل بُھرکھ کرنژن اندر
چھہٕ لاشہٕ ووٕنی ننگے نژان

بُہنیل گرٛزان چھُ ۸ اللّٰہ
پوشہٕ پدرن تہٕ چاک گیہٕ
جویہٕ پُھرکان چھ نار تا
زوٗنہٕ ڈبن تتاب گیہٕ

خبر یہِ رات زیٖٹھ کیٖتر
قہر چھُہ جایہِ ژیٖنۍ کنڈران
سرٛکہِ دوٚنر ڈٲلِتھ ھتوٚکھ
کوٗلن چھُہ ترٛیشہِ ہنٛد پیاس

نیٚبرٕ چھُہ یِپ بٕھتین ژمان
اَنٛدرٕ چھُہ نار گگ بران

گوٗلاب پھٕلی تہٕ سوٗری گیہِ
یمبرزٕلن ڈِھکانہٕ روو
خبر کیاژی سو شینہٕ ژھرٛٹ
بالہٕ پیٚتی گمٕتر وبلاسی

بُتا گِجمَ تہٕ سوٗر پھوٚل
شِنیاہ موٗغُل چھُہ ڈوٗلی ہیتھ
وُچھن خبرِ چھُہ کیٲہ شِبس
وُلگان چھُہ ہوٗلی از ژوپٲری
دِیان کوٗلن سُہ تار روو
خوٗدایہِ دوٗلی رحم ترٛ کر

شو چھُے ہتلہِ روزان

(لل دیڈ)

دِوتا للہِ ہُشلہِ چھا ییٚتہِ روزان
بوزان چھِہٕ میزانٕچ کتھ
ییٚتہِ چھُہٕ کاہنہ اکھ آہی سوزان
ییٚتہِ چھُہٕ وۄنی سو کجارٕچ وتھ

روزان تیٚلہِ آسہی یکہٕ وٕٹہٕ ساآری
وۄنی چھُہٕ ییٚتہِ سمکھانٕے کاہنہ
ہکہِ کاسٕس منٛز برٕہ نین تاآری
ییٚتہِ چھُہٕ وۄنی روزانٕے کاہنہ

شو ژۄل شُنیاہ پھٕتھ ہُسے پالنَس
راکیٚٹ کھۄتی اسمانَس تام
دآلِش چھُہٕ کاہنہ چیزٕے والنَس
جنبگَل کھۄتی شُمشانَس تام

V. Good

ہے ہناسٔینو

یَتھ آو رِینہٕ کیازِ دٕہہ ولنہٕ یِوان ۔
قبرِستانَن منٛز کرٛشنزن ہیٚند تانٛٹرو ۔
ہِیُٛلی وُنگٕنیٚچ ہیوٚہراے ۔
جانورَن بے قرآری ۔

بُنیُل گژھِ شاید ۔
یِمن نٮ۪ زبانٕن چھُ آگاہ موٗکُل آسان ۔
گوڈٕ چھِ یِمے رتہٕ چھینِپہٕ لگان ۔
طوٗفانَس منٛز ولنہٕ یِوان ۔

اِنسانن ہیٚنزبارِ کھٮ۪نیچ تہٕ چھِ بے زبان ۔
کلہٕ موٗنڈِس بیٚہِھ تھاوان ۔
تہٕ ہُنٛہی شاہ سود ۔
اَسن کھنٛگالہٕ تراوان ۔
بِچارِ بے زبان آدم ۔

Premonition
8th October 2005
Earth quake 81,000 dead

شُنہ

کُنےٚ زٔون بہٕ منفوٗر دارس کھٕتھ
بہٕ چھُس شُنہ تہٕ کیاہ چھُکھ تہٕ ژھاران مٕتیو
گواہی دِوان چھُس بہٕ یِتھ کال اوس
تہٕ اَز کال تالِس وزان چھُم مٕتیو
وُشنہ دوہ چھِ نارٕوی وجوٗدس وٗلِتھ
یِتھی راتھ گیہ گوٚنت وٕنمُ دوستو

پکان چھُس کنٛڈٕلوٕ پٔتھی سفر در سفر
دَیان ژٕرٕوٕ نیٖیوٗ گگاش جوڈوٗ گروَ
توےَ چھُس اَلاٹھٕ پن کھَسان اَز مٕتیو
مےٚ بُجہٕ شر چھِ سیٚتس ہسَر زور وار
مےٚ گوژھ یارِ دِنہٕ کُنےٚ ہوا اَز مٕتیو

یُپ کھوٚت انٛدٕ وٚندٕ ساٗرس شہرس
آبے آب چھ ساران لوٗکھ
کوٗلہِ ہوٚکھ ہیٚوٗرٕ تہٕ
بینیہِ ہن چھاُدٕکھ

ژھرِنے بانٕ تھوٗکھ ٹھاںٛ
کوٗلہِ پیٚلہِ برٛژھ کمیٚ تامتھ وَن بی

دوٚ ہینس

دِکھنا راہ تٕوَدا اکھ داما
ہیٚوٗرٕ چھُم ہوٚکھمت چھمہٕ ہاتٕ ژلیش

ہائیڈرو فوبیا

ٲنٛڈ نارِ انہٕ کھ
ھٕنز بجوٕیہِ پھٕرہٕ کھ
کرٕکہٕ ناد ٹُلکھ

ہے مارٕ سینٛز

ٹکہٕ ارساتھا
بٕٹھہٕ بٹھہٕ وآتِھ
گلہِ گلہِ چاآوٕ کھ ٹرٕیش

مگر کول

آزلہٕ بھوٚ پچھے
گٔیہِ مار
تہٕ ژھاران ٹرٕیش

نسٹلجیا

ژٕ اوٚسکھنا نوٗرٕ نبس راتھ تام ٹھلہِ ٹھلہِ وچھان
وِگنہِ وژن بوزان ۔ آبہٕ شارن نکھےَ ہی مالہِ ہٕشدرِ پہرِ مینا
شالہِ مأرس منٛز وو شُلا کران
جمألی یاتکی سأری عُنصر چھِہ بادام وارِ منٛز رقصان
ژےٚ دوٚپ ہتاد چارِیا یہِ سورُے کیٛشہٕ موکلیوو
نہٕ نہٕ غلط فہمی چھےَ
یتھ پوٚت ولَس منٛز چھِ! رٕلشی تھَنہٕ پیپمِتی
بیٚنتے چھُنا للہِ ہٕزا شند امریت پیوو مُت
کشپ رٕلشی چھُنا ییٚنتی شارِ کایہِ باوِ پوش لاگمِتی

ژےٚ چھُیا پتھ کمالکُ کاہٕشہ یادِ ووٚترِ ذہنس منٛز
ییٚنتی پیٹھٕ کھٕشر نا رام رام بُارہٕ ذٕ دوٚنی کأل اسس پیٹھ
تہٕ سورگہِ الیسرایہِ لیچہِ نا ہی مالہِ دُرِی گنٛڈرنہِ ۔

"گُل دَتھ پُری چھ مأنشرے راتھ"
برگہٕ شیکھایہِ؟ ہُشِہ کُلش وُچھِتھ نا ازبینٕہِ
نأیان - اودیت وادٕچِہ للہِ ووٗن نا
"کتہِ بُوٗزِ دَے میثوٗن میٖتہِ دِیہِ تار"
یہِ سِہنٕر امریت روزِ وُزان لمبوٗدٕری گرزان
شٕری چُکرٕ ناوِ زنمہٕ ژُکھرٕکِ ژنگ ۔
ژٕ کِہو ونان یہِ سوٗرے گوٗد گال کھانس
اگر نٕہِ سُپد پرتھوی ہُشِہ گردِش گرثھِ تھامِہ
تٕہ سِرلیس راوِ اتہٕ گیتھ ۔

کُہی کاس

پیٹھ وَن تامِتھ نارٕچ ژھٹ گیہ کولہٕ رادو مُنزی یپر وۄتھ نار
وٕہی لد ژٕنگلس چھینہٕ کُنہِ شہلتھ چھیپہِ لٕج یارِ ونٕس بُترات

اندر وچھس کُھتی ژٕنگلے ژٕنگل نیبر ہیئوتُن پٕرتھ ژٕنگلس نار
منہٕ سرکِس پیٹھ سپنکہِ شاٹھس پیٹھ چھینہٕ اتہِ کُنہِ اندٕ روزن باتھ

ہُر دِژ نوٗلو گوپھ گرِ شالوَ پرتھ اندٕ زاہتی سوٗیہِ ہشری موٗل
ژندلس لرِ لوزِ کُنہِ کُلی کُھتی ہتی تخلیقس ٹھُرِ شیلہٕ ژوٗلور

آبہٕ سرس منز کِرِم ووپرے ہتی شہمارو اتہِ گُری ہتی آلی
پادر سہہ اتہِ زن ووِلیہمتی شورٕ مُلیتھ مَس والن تام

سرپھس کُمہِ تانی عانکہ جوٗرمت میکھل پُری چھس زوراوار
تیٖلہِ أسی ژٕنگلن تیہٕ زلشی روزان بوزان یتم آسی منہٕ سنطوٗر

مَن سَر کوٗزِہم پۄوٗر مۄ شُجہِ لِتہٕ ییمہِ تی دِٕ پدٕ ہُسی یاگی اتہٕ دٕ نِٕ و
وٕ دٕ ہٕ جنگلس نار کُنہِ زَن لوٗگ ترٕ ہران چھُم چھُس من یینیلہٕ سوٗ شچان

گَرزِہ کوٗت آدم پتہٕ نہٕ وورٕ ے کھَوٕ کیاہ ڈوٗکھ بتہٕ شانن سیٗتی
ژٕنبرٕ مہٕ نارٕچ ژھٕ ٹ یِنہٕ تیلیہس أندرِم ژھوٗنڈ تام ڈٔزی ڈٕزی ہیٖن

أنٚدرِم حال باوٕ کَس پتہٕ ساری اُسی سَموٗ شایہٕ کتھ پتہٕ
باتھ لَس پکہٕ بُھٹھی بُھٹھی چھِ تۄتہٕ ییمہٕ تی دِٕ پدٕ گُنڈٕ ڑی یوٗد سَرسہِ منہٕ

لاشِ ییٗنیہِ منٚزٕ کوٗلَس کتھ پتہٕ اُنٚدِ کُنہِ اتہٕ ہینیہِ جم جم دوَے یوٗ

شآلی تارکھ

وُچھِم کمٲتیاہ منٛزٕ راتس شآلی تارکھ
عجٮ۪ے باتھاہ وُچھِم نظرن گوٚمُت نآلی کَس
بہٕ زن شِنٛگاسنس پیٹھٕ ٔنیشدرِ لوٚ
تہٕ بوزان وِگنہِ وَنہٕ وُن رایہِ نیرِنٛ
گَہے تلہٕ پیٚتی دزان تاپلیٚ ولتو پیٹھی

گَہے بوٚزُم کُلن ہِشارِ شورِ گوگاہ
ژٕلوِ لوٚکوٚ نیشدرِ منٛسِتھ ژٕلوِ ہو
مکانس اَز ژٕوٕ پاسے نار لوٚگمُت
گُٹھین تےٚ برٕہنگن نارٕ کوٚرُن اوش
بیٚتشس تےٚ زوٚنہٕ ڈٕبہِ کُن نارِ تیزان

بہٕ زَن بخشش مَنگان چھُس رامہٕ ہوٚنٛن
گَہے تارکھ سَبس منٛز گرٲیہِ مارن
گَہے ڈلیشان پری مَتوٚل منٛزٕ ستین
وزان سیتارِ سنطوٗر آنہٕ خانس
صُبح پھوٚل تےٚ دُنیا دِیہِ دِیہِ وُچھ منٛزٕ

منٛزٕ دوٚبے گرتھاپہٕ سینہِ مُستی اندر غآب
تہٕ رٕٹہٕ ہکھ نالہِ متہٕ یِم شآلی تارکھ

ستہٕ رٲشی

ستہٕ رٲشو لوٗ ہی کھٔتی وِ کر مٔتیٲلِس نبس
گاشہِ تارُکھ وُنہِ کھٔٹِتھ پردَن اندر

ژرانہٕ گُنہِ دُب دُب کران گُستاخی برس
رایہِ گُمٔی سٕنٛزِ ژھالہٕ مارا ن ٹرِ وِ یور

وُنہِ چھ شُل ژادر ڈُلِو رٕوزِو کھٔرِٹھ
شب گرُد یِنہٕ نیہِ وِ لو ہیہِ میخن مُنٛتھِتھ

Watchman

ہارِ ژاٹھ

ژِ کیاہ چھکھ مےٚ ژھاران وجوٗدس انٛدر
مےٚ گیہِ وآتنس سآرے کیٚنٛھ کوٗش وُچھان
چھ ییٚمہِ دانہٕ کیٚنٛھ مٔنٛزرِ پکان ہآرِ ژاٹھ
وُنل گنٛز تہٕ گیٚنٛہٕ پُچھی دٕچن کالہٕ راتھ

کلیوٗمُرت بہٕ زن طوطہٕ باغس انٛدر
چھ ون ہارِ ڈولان سوٗرس انٛدر
پیٚچھمبہٕ سیر، شُتُوٗت چھ ہآرِتھ بہتھ
کِنٛج، طوطہٕ کوٗتسٛور چھ زٕہتھ گیمتی

گوناہ جانہٕ وارِن چھ غآلِب گیمتی
لوٗرے شورِ ٹاسو چھ دوٗلمُت وجوٗد
یمن چھےٚ اُچھن مٔنٛز وزان آوریٚنٛز
دِیمن اول نیوٗمُت چھ جوٗدُ گرن

کتھا اکھ ونہٕز چھم مےٚ زِلہٕ رازٕ سےٚ
ژٕکھ پیہھ ژُوان کٔلی یِمن شاٹھنے
ژٕکھَ پیہھ وناں اَز سمُت تھاوی زٕکو
گگرٕ ہُڈ چھِ لجُمٕتر شاٹھس ژوپور

مثارورِ سانے چھِ شہنس وُلیتھ
لبَن مثر جرانٕ چھُس یِمن حاری شاکھ

بہ کیاہ زِوَنہ پوز

ساری اگر ژھل ؤنِتھ بل چھ ناوان ۔
آدرش مہتھ مانٹِہ کران ۔
پرمیپراین کلہ ٹھوس دِوان ۔
ہی تھرین لتہ موثجہ کران ۔
پیتھ شنگرن اُوبُر واہران ۔
دود کولن دِر ژٹان ۔
ناگہ راون ہنز وُزنی تھامہ کران ۔
اَسہ وِینہِ ہونجہ یکہ تہ ہُتھ نہوان ۔
پیز وسہِ تہ بروٹھہ کُنُ دکہ دِوان ۔
بالہ ترِتہ ژنگن موٗرِ پرتھ دِوان ۔
دفترچن فایلن غاب کران ۔
گگی گنڈِتھ رازن بروٹھہ کنہ اِستاد روزان ۔
کلہ ینومرِتھ یادن میٹھی کران ۔

یہِ سورے تگہِ نہ مے ۔
بہ چھس ینہِ سوسایٹی بابتھ پیراسائٹ ۔
امے چھس پوز وَنان ۔

جنگلی وتن پٮ۪ری نژان

(واکھ)

أنزٕری أنزٕری ژٕنڈٕر گوٗرم
ہنبٕرِ پھوٗرم نیٖل تاپھ
شاپٕل ولتو یہِ کُس پھوٗرم
دارس وٕوٗلمُ پٮ۪نٕ شاپھ

جنگلی وتن پٮ۪ری نژان
شہر شہر گرژھان سوٗرُ
زٕژٕل پٮ۪ری ولٕسی گرژھان
اُلٹس تلاوُن پٮ۪نٕنی پوٗرِ

آدم کٔنٮِ۪ نادن سنان
وادن میٖٹھان یادن پیٹھ
آدمٕ سرس سٔگٮ۪ تھکان
سٕتس ژھوکان پٮ۪نٕنی سیٖتھ

أنٛدرِم کوٚل گٔیہِ نٮ۪ھتھ نٔنۍ سآرے
نیٚبرِم عالم نوٗرے نوٗر
ژھٮ۪پھ دِتھ پیتھ گٔیہِ پینٛلی مآرے
ہآرے ژھاران کیٚنہٕ کٔرے دوٗر

کمپیوٗٹرٕ ماتیٚلہِ اوٚس آرُت
سبزرُک اکھ سمارا اوٚس
مانے ہوٚل ییٚتہِ حَرفن زارُت
تیٚلہِ ما یِھتھ گٔژھہ کارا اوٚس

ہِجہ کحِبہ وتہٕ ژھرنہٕ زالٕنہٕ ییٚتہِ ٹھکنے
سبز وترٕ پیٹھٕ گٔیہِ گاسکی ڈیر
ہلہٕ بلہٕ کرنَس ژھُنہٕ کاشہٕ درنے
قرنے بدلیِتھ گو اسہِ ژیر

آسمانس ناگٲ زن گو اِضطراب
کامہٕ دِلوس گو چھو کل سورُے وۄجوُد
رازہٕ پربت بیٚنیہ ہمالا کانٛہہ نیوٗ

بالہٕ دامنہٕ لوکہ ارسا ہتا پکھان
دیہہٕ ور لنظرن گژھان ییتہٕ ژھایہ گیتہ
نارہٕ لاڈلو بیہتھی پکھان الماسہٕ کرٚنز
زونہٕ گاشس تل کِتابن مانہٕ رژو

اَز چھ رأدِس تل گِمتہ شوقل نِشان
دیہہٕ وۄتھان شُمشانہٕ کے اسمان تام
سِریہٕ وۄ شلن زن گوٚمُت کرِیہنیارہٕ بزی
بلبلن از رژومُت شوٗنتک شباب

محیطُک سِر

میانہِ آنگنی ازٕ نبس نیٖہہ ژراو لوٗگ
زٕن میٚے برٕ نیاسس تہِ گوٗ مُژرِن ہلا
میانہِ کوٗٹھر ازٕ ہیٚوتِن کرٕنیٚہنیر تنُن
تیٖر موکن ہِشَ ، ڈلِتھ ژادر کرِنی
براَندٕ کِنی یوسہٕ عاَرِ ژاتن ہشرشیک
چھم دیان ازٕ شوٗقہٕ مِژ آلو گرِتھ
ازٕ میٚے باسان نیٚرِ نوٚن دلوٕ آفتاب

باغہٕ ڈوٗرِین کُلی زٕزرِی کرٕمِتر تنتاب
آبشارن زٕن ژوٚ پاسے گوٚل وٕوجود
سٹرکہِ پیٹھِی جیٖسی ہِنیومُت تیٖرٕسٕتی
ماجہِ گُستان شرو چھس تال رٕآسی گوٚ
بےخبر زالس پھشیوٚمُت رازٕ ہٕوٗنزٕ

وُنیب

کُس تانٛ اوُس ونان
"بہ لاگے باوٕ کوسم"
کُمھ تانٛ لاٚیس کرٛکھ
ہیٚیو اپٕڈرسہٕ بلگار آدم زادا
ژٕ ہے کُسوٕ بھاو چھُے۔
موٗلہٕ وٕوتھمُت آدم۔ شُنشرٕ ہتھ نہٕ کہیں۔
کایا موٗ کلیمٛشر۔ برانٛد کنہِ تراس گوٗمُت۔
لبہٕ آو سہ مٹر۔ پوستکہٕ کاغذ کینٛہو ژایہٕ مٹر۔
پرٛزنتھ موٗ کلیمٛشر۔ ساٚرے ہے اتھر لجمٛشر۔
جانوارن نوٗنتہٕ ژٹان۔ قلمس نہٕ زلوٗے۔
کرشنر نٹران۔ نردس گنٛڈان۔
سپکہٕ شاٹھ زٕ ہیٹھم زیٹھ۔
تارکن گچھر۔ کُنہِ چینٛرس نہٕ بھاوے۔
سوٗرے موٗلہٕ دوٗتھمُت۔
ژٕ کم بھاوٕ بوٗنس ہتھ پوٗزایہ دژاہت۔

باوتھ

یارِ گہلس منز پرتھان شوقل وجود
لولہٕ سُدرس کم ملر ہکچین گنڈان
بیٚنیہٕ لوان شوقس ہِمالے پوٚری کنہ
بیٚنیہٕ کھان وۄشلن چھُ پانژالس ژوٚلوٚر

تاجِہ کنہٕ فنکاری موٚرتھ لیس کلس
سزیپہہ کولن ہُند ہر موکھس واٚہرتھ ژوٚلوٚر
وِگنہِ ورنہٕ مُن لیس پرِستانن اندر
شینہٕ تیشتالبن کران اسمان مِیل

واو سوٗنتک کارِ یتی پھولرتھ پکان
کامہٕ دلوس پوشہِ پادن میٹھی دِتھ
کامہٕ زُدِ سے بکھ برزلوٗن موختہٕ بار
شوقہٕ کس سُدرس اندر پیچ دِلہٕ گو

دٲر

V. good poem

تلا زِنیشو ژوابا دٲر مُشرِدِ
مےٚ چھُم کمرسَس انٛدرِ روٗزِتھ گوٗمُت دَم
زِلرِ زٲجو ژوپاسے زال وُونکُھ
چھِ دوٚلی میانیو نرٕ لوِ پیٚٹھی زال دٲرن
مےٚ باسان زَنَ لبن پیٚٹھی دلوِ ڈرِتھُک
گرٕ ژھان آوازِ بدلے زن یَچھن ہیٚنز
گرٕ ژھان قطرِ ژُنٛتھِ بُرٛی بال تےٚ کوہ
پیٚیوان تالوَ وجوٗدس زن گرٕ ژھان سوٗر
پیٚیوان تیزاب زن پشمینہٕ پلوَن
مےٚ گیہِ سٲرے جوٲنی ضایہِ اُتھی منٛز
تلا گُری لَوَ جِگر اَز دٲر مُشرِدِ

تاشوق

اَکھ بُزرگاہ سٹرکہِ پیٹھ گوٗ گاڑِتِل
دارِ کِنِ وُچھنس ڈٲکس سٕنح دٕزہِ بہِ گھوٗرِس
ہوٗلی زن آوارِ پھیران لتس وۄنُن
سٹرکہِ لیُس رتہٕ چھیپھ دِتِک سُے زایہِ گوٗ
شُری کھیلِس ہیتھ کُن سٕہ ترآوِتھ گوٗ عذاب

شوٗقہٕ مُتر تاشوق سینس مُتر چھِتھ
زن سو قلوپیٹراہ وُچھِم شرالَس وسان
زآرِ وانالوٗگ تہٕ بازُر تیز گوٗ
ٹھیلہٕ گژ تامتھ گُڈِکھ گٹہٕ کاروٗبھ
لُج خریدآری تہٕ لبَس قلوپیٹراہ کِنِکھ
یاآشہٕ گژ تامتھ تہٕ لبَس سوداسپُلہ

شینہٕ ژھٹ آس رآتی رالس کوٗچہِ مُتری
شہر گامَے لوٗکھ آسے دارِ دِتھ
ٹاورِچہِ گرِ اوش لبَس ٹِکِ گژھان

کرٕنز

سڑکہِ پیٹھ آوارٕ ژھاین ہٕنٛدٕ جلوٗس
مرگزارو پیٹھٕ نٔژان الماسہٕ کرٕنز
ناہٕ بریٚہہٕ ژھٹہٕ وُن خبر کُستان وجوٗد
اَکھ قدم پکہِ ہے مگر سپید پوش کرٕنز
نیلہِ کیس اَلبَس گژھان بییٚہ ژھایہِ گِتہ
آدلُن ژایان قدٕ آدرٕ راَیلِن
اَتھِ دِوہ لابس مٔنز گژھان لُستی فنا
فلسفکۍ دفتر گژھان راَوِس اَنٛدرٕ
کالہٕ ظُلماتس اَنٛدرٕ روٗدُس وجوٗد
بس فقط اکھ کرٕنز موٗژلیٚو ژھاین اَنٛدرٕ
زاتھ مُشرتھ تاپہٕ ٹیوک زٕل راَسی گو
سڑکہِ پیٹھی آوارٕ ژھاین ہٕنٛدٕ جلوس
ناہٕ تادِین گُن پکال الماسہٕ کرٕنز

غزل

لولیچ تہٕ حُسنٕچ چھم کُنی توٗرات اُچھن تل
وُنہِ چھم منٛے مُژھلِے ژٕہی تہٕ رُنبٕلی خاب اُچھن تل

کاہٕنہٕ کاہٕنہٕ چھُ گرٕڑھان نظرِ یمن یارِ بلَن پیٹھ
نتہٕ چھُم وجوٗدُک نارٕ دٕہہٕ سفرابہٕ اُچھن تلَ

وُڈِر راوٕمِژ چھم لاش پیٹھٕنی واناک زُوِس مِنٛز
وُسی وُسی یِلوان چھُم نبَ کلَس واہرات اُچھن تل

وُنہِ چھُکھ نہٕ آوُرمُت ژٕ غموَ زان غنیمتھ
نتہٕ ان تخیُلہٕ مِنٛزی لگےٚ حالات اُچھن تل

چھُپے آتَش وٕنان موٗرِدٕ روزَن رَازٕ بلَن رٕاُمچھ
دٕرامُت چھُ سۆے فوٗرمان وُچھ سارابہٕ اُچھن تلَ

۱

کرگھ نا ترلشہِ ہترِ نے دِلبٔری اَز
سٔکلی وَہھ کرِ بلا گوٗ خوٗنہٕ شُری اَز
فراتَس چھُس منگان اَز ترٛلشہِ داما
کرگھ نا بے سہارٕن سرورٕی اَز

۲

لگےٚ ناوِس منےٚ دِم پرژنہھ بہٕ وُچھِ یان
خبر کمٲتیاہ ورگ بدلان چھِ ہر آن
رٕہر کرِ پھِر جٹوٗ مُنٛزِ از منےٚ ساگرِ
الاوَس منٛز وُہال عطرے سمٛثٕران

۳

یہٕ چھُس آمِن پنٕنَ منٛز ڈہی گوٗمُت پوٗش
رٕنیٖومُت پن تہٕ افسانٕ ووٗھمُ بوش
تخیُل گوو سِیاہ رٲژن انٛدرٕ غاب
کھٕشرٕ باسان زٕگت پانَس کرِہھ اوش

۴

پیپاسٕکہٕ وانٕہ کیٖتھ ناگس ووٗلتھ یان
ہنوٗکھُم ہیٛرٕ ترلشہِ وادے گوو ہُلیتھ یان
تھوٗومُت لولُس بجر بٔری بٔری دِتیتھ جامہ
منے کیٖتھ پٔتھ ولنہٕ آئی لبس چھِ شمشان

۵

بہٕ چھُس بہٕ چھُس وُچھان تھوٚکُس
ژوٗلُس ژلان ڈوٗلُس کوت
پھوٗلُس کنڈِن اندر گوٚلُس
بڑگن گوٚنڈُس پنجن پوٚت

۶

گران گران الشر گوٚرُم
پالنَس پھوٚرُم پنَن شاپھ
کرہنِس منس کیٚنہہ نا توٚرُم
تمنٕ شِہلِس پیٚو نا تاپھ

۷

ڈیٚے لیَس چھےٚ دِلَس ثمی نا لوٚبے تار
کُنبر مانُن تہٕ البا وُن زگتَ سار
ہوٚکر کھیٚنِہ گرد تہٕ باسِس ٹاٹھ لمت
ژلیشوَ سانیو فقط کوٚر وِشکہِ آبار

۸

یہٕ کُس تےٚ بیٚنیہ ژکُس ترآوِتھ لبکہٕ دِتھ
گُنےٚ آدم مُرِس احساس بیٚنیہ رِتھ
فرق چھُنہٕ وِشکہِ داںٚج یوٚد سنٛی کِتھ
علم وارن شرگن منز لوٚ شُبہٕ جیتھ

۹

بأروے نکھ وال تتہِ چھے تولُن
شانن پیٹھ ہو گوبراو بور
راوُن لنکایہِ منز باگ زالُن
ادِ مُترٗاوکھ برہنن نور

۱۰

سو داہنی پاٹھی چھس لوچن ولان لول
گداگر ہے وتن پھکرِتھ تھوان اول
خبر کُنی وۆن یہ گوو گو نمابتھ وقتُک
تنے پیٹھ چھم مے گرٕین منز تُلان لول

۱۱

کرکھ نا اکھ نظر سۆہم گژھم سر
اناالحق وۆن گورن دیہس ژُجم تھر
فنا گژھ بتھے چھ سِرن بٹابہ روزان
منک شٹھ دِل پھولان تے شُنی گژھان

۱۲

حق سِرِ ہُو ہُو الیشر کُنیے
کتھ مالہِ گنٹران دو گنی دیاٗر
منہ مادھو گژھِ سنہرِ اد نوٗنیے
منہ بہِٹھس پیٹھ لبہس یار

۱۳

ہلِین بانن وُکرِ از ہٹاپہٕ ہتاوِم
اِبھیاسکی شاںٔلی تارکھ سُنی میٚنہ ناوِم
اَندر اَتھ پھٹے زھۄرُے دِیہہ دارڈِیٚوُٹھم
ہنبر نیرِتھ یرکاشکی راز باوِم

۱۴

دَیا ساگرَ ژٕنے چھےَ دیہِ گیتھ اَتھن منٛز
چھ آگم موختہٕ واہراں ژٕنے کتھن منٛز
بہٕ چھُس انزراں خبر کیاہ چھم میٚنہ گیانچ
سِرن ہشدِی گنڈُ میٚنہ چھکرِم اَزوتن منٛز

۱۵

وِدُنم للہِ ماجہِ گوٚبرو مَن ژٕ شہلاو
ژھرہِ بوِ اَتھ وِے گرہن مَتہٕ کرتہٕ پاراو
یرکاشُک یوٚدِ ژٕبہٕ چھُے اَگرُ وچھُن اَز
ژینتُک ژینُن منگ مشتھرِ ژٕ ہھراو

۱۶

منگُ کوترُ ژلان چھُم سَرہلَو دوٚر
دزاَن لنکا تہٕ بِتھرِس ہیہٹ بیٚنوان سوٚر
"اہم" میٚونُے "بتا" مِیانی چھ گمالان
منے کرُ دوٚنی تھیہ اَتھس پنہٕ باوکنتیم

۱۷

دِ وکی بل دہرِ مومہ گوٗل مۄنگھا
بھوسرِ اۄنتھا ستہ کیہ راش
سینٛشایِ واٗلِس منٛز سوٗرِ ساس مۄلتھا
کاٗلاسہ کوہہ پیٹھی لبہ ہن لاس

۱۸

سہزانند چھُم منہ منٛدرس منٛز
سونٛدرس آلہ وُم ستہ ژنگی دیپ
پوز پیٛیلہِ کوز مُس گیانہ کِس لٔدرس
ادِ گوو ہنٛدرَس سونہری ریپ

۱۹

سبطاہ پراٗنی یہ لُر ودلی ژوٗل ہیکن یاے
سو دامَس وُنہ دِلَس ہن ہن اَمچ ماے
کِلِبو ستہِ دایِ بر اَتھ چھِی کُرتھ بنٛد
لبن پیپھ چھَس خبر کمہِ زنمہ چی ناے

۲۰

دوٗ پنیم غاٗفِلہ سوٗہم سوٗرتھا
سوٗ گوٗ دوٗ شوٗبی سیٛدُن مِشیل
گیانچہ تورِ ستہِ دیانہ بل گوٗرتھا
دعا ناپہ سیرِ کمس وُنہ چھَ شُل

۲۱

بہٕ چھُس آسَن ژٕھِتہٕ از ہٕشنگ کُھٹِس مَنز
دِوٕے باسان چھِ لٕجمٕژ شٕہُڈ دلَس مَنز
اَتھس کرِتھیپھ مٔتے گوٚو دٕولُیٚ ژٕیرواراہ
گژھِم یینہٕ پوٗزِ ٹھوٗکرٕ ارکُھیس مَنز

۲۲

ہوش تھاو منہٕ چیٚن ربابہٕ تارن
پارن دواریکایہِ رٕشبہٕ وُن رٕیپ
ہنہِ ہنہِ پوٚٹ کھیہِ موٗختے تارن
دارنایہِ دارن کریہِ ہُشد دٕیپ

۲۳

ژٕ تہٕ بہٕ تہٕ ہتہٕ لوٚک کیتہِ کوٚت راشس
اَتھِ لوٚگ تمٔہد لقاشس سٕیتی
یتیمی یتیمی پرکھود دوٗنٕژکِس گاشس
بٕھکھتِس کھوٚرکھ سونہٕ شُشد پرٕنگ

۲۴

ہتے سپدُم قوتہٕ لُندِس کیاژٕ بۆزکھ
عیاتکرِ آگرے کوسہٕ ڈاڈُلی سوزکھ
یِکہیں چھُنہٕ وونی تے نِشہٕ تھیکہٕ دُن نِشانا
ونے گنٛدُن پیٚمُن یوٚد سانہٕ روزکھ

۲۵

گُلِستانس اندر چھُنہٕ پوش پھۆلمُت
نہ چھِم سینس اندر کاتھہٕ داغ ژۆلمُت
نُنِس پانس تے کُس کہمتاب وۆلمُت
وتھرِ پوشن ہُنٛدُے مُلہٕ مایہٕ تۆلمُت

۲٦

ژٕ یکھنا شاہہٕ لٹہٕ قدمن وننٛدے سر
ہو کھے باغس گُلن پوشن ژٕ لبم تر
کرکھ نا دِل تے روشن گاش پھولِہے
دِلا رامو دیتھ اوماد وونی پیٚر

۲۷

شبو شکمتی گیہِ شُشُہ دِل تامتھ
اناہد شبدک زیرد بم بوزہ
تمہٕ ہیوٚر یوٚنے پیٚژنوس تامتھ
کیٚس کیٚس بیندرک بونان روزہ

۲۸

اَچھ ولہٕ چھُ گچھ کُھٹھ ہلو تہٕ ہلو
سوٗ ہم چھُ دیدن سوٗ بہ سوٗ
بڑہمہٕ سر دِوَے لنٛج ژرژار سیے
پڑاران گوٚنڈر دیدارٕ سیے

۲۹

لا یوٚز تہٕ شُمنہٕ منٛز نوٗر پھوٚل
اَگنیاہ تم ادِ دوٗر ژوٚل
ہنٛو یِنمی ووٗنےٚ تس پھوٚل چمن
تتہِ لوٗگ کرامتن زمن
یِنمی وُچھ تہٕ تمی ووٚن سوٗ سوٗ
اَچھِ وَل چھُ گچھِ کُھٹھِ ہوٗ تہٕ ہوٗ

۳۰

ادوینتکہٕ یارٕ بلہٕ شُررس لگی تار
اَہم گمالیتھ تہٕ لبہٕ ہن اَدوینن یار
بنان سالِک چھُ سُے لیس لوٗگ تھدن پایے
ژنڈرٕ شہرس پھوٚلس نون ژراو دشہار

۳۱

ھوکُس وُچھی وُچھی بۂ کُس چھس پے تہٕ کینہہ ژلام
ژھنم ژراوِتھ ڈلی ہنٛدۍ جامہٕ سرِ شام
وُچھم نوٚرُک برزلون گاشہٕ منٛارٕن
مۍ روٚٹ سورُے زگت کھوژہ منٛزرہٕ شرژلام

۳۲

مہٕ کُس بہٕ کُس وُچھان ھوکُس
یہِ کُس وہنم بہٕ کُس چھس
زگتَس وناں مۍ کُن "یہ کُس"
بہٕ چھس ژینگان بہٕ ما چھس

۳۳

برمج نارَس نارَس گِنٛدُم
تارَس تران روٗوُم کھوٚر
پنُن راوِتھ پرِوُ اوٚنُم
کھوٚنُم شیشہٕ پلَن سوٚر

۳۴

اللہ تہٕ الیشر یودوَے کُنے
تہٕ کتھ گنُنزان دوٚ گِنز ڈیار
منٛہٕ پیٹھس پیٹھ وُچھی تنَ نوٚنے
گژھ موکھ ڈیشکھ کُنت یار

۳۵

گَرکھ نا اکھ نظر سوٚہم گڑھیم سَر
انالحق بوٚزی بھے دِپہس ژلیم بھر
لِیُم دِلہ کیس ربالبس زیر ژیرکالی
سیرن محرم کرُم دوٚہ دِرس یِنیم تر

۳۶

گگو جوریاہ بہتھ بھارِ پایہِ سیٚرے
پھِران چھے گرنڈ شہن ہنز زیرِ زیرے
اگیانک بتہ چھلان یم گیانہِ ببرے
وزان سوٚہم کھسان وُچھ شوٗنہِ ہیرے

۳۷

کرکھ شرناگتس یوٚد وے پننہِ زان
منے سہزِ کِ سیر پرژلاوُم وندِ جان
منے گیہ واتشا یکان ژھرِوے اکھو بوز
منے چاوُم سہز وانیک ووٚنی نوٚوے گیان

۳۸

سیر کتھ تیر پھل شُنیہ کھوتہِ سوٚنہ ییے
دوہ نڈِ سیر پمپوش نوٚن ییے لو
سینگاسن کیاہ دلو بلہ شوٗبان
بو مبرن گہس کہس گونہ یَییے لو

۳۹

ساآری مُشرِم بیٚتھ کُن ژٕ ییے
مےٚ کرِ لیٚنییے ژٕرد پرِتھ بشٕلہ
ژٕ ےٚ ژٕ ےٚ کران رٕوٹمکہ ژٕ ییے
چاآنی دٕژ ییے زٕہرس قبٕلہ

۴۰

اگیانکٕ .بور گوٗبراوُن تہٕ چھاجان
شرٕن گوٗ رٕ یادٕنے گژھ اد بنی زان
مہ کر آدُمی رٕلس ارزان قیمت
اگر آدم ژٕ چھکھ تیٚنلہِ زاَن یکسان

۴۱

پھٕلےٚ بٕرٕگییہِ زٕزٕری باغس وٕولُم نال
سٕمن بلہ ہے مٕلے گولُن پوٚلُس نیال
اَلروہنٕ کنہِ ژٕوہ یاسےٚ وتھ گُمٕژ راآسی
نشٕنگا چھس پکان اُنہِ گٕٹ کوٗرُم سال

۴۲

شنیکر ناتھو شنکر وُچھ تھا
گوٗنڈٕ تھا ننہٕ ننہِ زٕہرس دام
سینس پننہِ لسِ وادٕ ژٕ ینے توٗ چھ تھا
ناگہِ بٕتھ لاج تہٕ سیرحق نام

۴۳

بُتاؔ پننِ گرٹُسَ پِشان
اُلسَ تلُان پننِ پاپ
ٹرُکِس پیتوِ نیڑرِ مشان
ولان پانسَ پننِ شاپھ

۴۴

گیتھا وُچھِم ستھلی رنگوِ
کیتھا وننِ سہل چھا
یِہ کُس وِہنم اَسہِ کیٛاہ منگوِ
لیچھَن اَندرِ اکھاہ چھا

۴۵

وانڈرِ ترِان شاپِل ولوِ
کاندرِ تُلان توندرسَ ہُھانِ
لل گیٛہِ جاوان نِیہ نیوِ اَکھوَ
اسہِ کوٛر کتھوَ ژھپتے دان

۴۶

قدَم تُل سہز امریت ڈل چھُ پرٲران
پنُن رہبر ژٕے بڑِ دربار ژھاران
چٕنوان گژھ لولہٕ اَمر ہتھ یوٗش پھولنَے
قُلابَس دِیہہ ژٕ گنٛڈ ادٕ کھوٗری ژٕے ژٕلنَے

۴۷

گٲھِتھ ہمتس ژلان دِتھ زوٗر لاکم
گوٗرس پیرِ ژھٲم ژلان کُس زَن چھاپھم
دوٗین چھٕنہٕ لیُس تھوان شیوس شُنیس منٛز
ٲمِس من چھُنہٕ دران کُنہٕ جایہِ محکم

۴۸

کوہ تہٕ بال پٕرٲٹھِ سوٗرٕگکہِ برے
دِوے لہُم تہٕ وُچھِس روٗے
نیترن منٛز سیٖلہِ کوٗرتم گرے
ژٕریشہِ تایہ ژٕ جمو مُرٕنز تھرے

۴۹

ارٕوٗبکہِ گماشہِ آگرٕ روٗپ ولہٕ ہے
پٕرلو کمایایہ منتھرٕ پان ملہٕ ہے
پٕرا پرکرت چھِ زٕلوس روٗپہٕ کُے رٕہٕ جب
بہٕ چھانے سپرٕ کُے تفتیر لگہٕ وے

۵۰

شُنیس میلِتھ چھُ شُنیاہ سرگرٛٹھان پوز
رٔمن مایایہ زالِیچ کرٛٹھ گرٛٹھان دوٗر
یِوان ووٚدیس چھِ پرٔتھوی زَل تہٕ آکاش
اہم گاٗلِتھ گٹو منٛز اَدٕ پھولان گاش

۵۱

دِوان چھُس دَم بہٕ اَفلاطوٗن اَمُت
شُنگاسن ہیتھ بہٕ زٕن مایایہ زامُت
لِوان بینیلِہ شینہٕ ژٕھٹ پوشن گرٛیھہ سوٗر
یِیسوان سوٗتچَس بہٕ کیاہ ہیتھ یور آمُت

۵۲

کُلشُدٕر اکھ چھُ کوٗھرِ منٛز اَکِس تاٗہ
پتاہ بدٕلے لۄاہ بدٕلے لبن بیٹھ دیوتا بدٕلے
فقط لیکِھتھ چھُ کوٗلس بیٹھ یہ گوٚ ساد
جمع کھالَس انٛدر چھُس دیوتا بدٕلے

۵۳

چھِ نوٚلوٚ پراٗٹمٕژ منٛدوٗر ساٗرے
لبن چھُس تراس گومُت بٔرا ٹِٹ کیٚنہٕ تام
کُھٹن ہیٚری بَرٕ شٕنگوٗ ڈٕراہتی چھِ ساٗری
رٕہیکھ نایِتھ گچھِر گُھطِے نوٚبے سام

۵۴

خُدٕی چھَے ووٚنان سرَس پوشَن دِوان سنگ
خوٚدآیی بھاونا کاسان دِیہس دگ
بنان ساآیِک چھُ سُے لیٚس لوٚگ تھذِن
ژُنڈِر لیٚس شیٖرِ پھوٚل ژاآنگس لگان تگ

۵۵

گوٚرس یادن تلے روزُن چھہ بھکتی
پھوٚلیم پمپوشہِ ڈٕل کرِہیم شہ یوگھتی
کرٛیا وانن لگان تارکھ نبس زُل
دیا ساگر رُمسن کاسُم مٔنے سختی

۵۶

دُلی لیٚس چھَے دِلسَس نسَ نابنی تار
چھہ وحدت کُن فیکُن بن نہٕ حقدار
گرٛٹس انہٕ واآری پھیرِی بآروے دِس
بنکھ اَدِ شُینہ سَرِ کُے بوڈ ژہٕ شہسوار

۵۷

لُس اژِ برِتےَ سُے کھسِہ ہیرِ
پر اکہِ زیرِ اللہ ہُو
سُے ژہٕ بتہِ لوٚرگس انہِ لیٚیہِ زیرِ
کھس بجہِ ہیرِ سو ہم سوٚ

۵۸

سبٕتھاہ یٔژ کاٲل کرٕنجٕلبن پوٚنۍ سوٚرُم
فٔقیرس یاں پُشرِتھ دھیان دوٚرُم
ژھرہِن باتن لوٚگم ٲبلی تاو وُچھی توٚ
مےٚ نےٚ یِتسٕرے تہٕ ٲبلی اماس کھوٚرُم

۵۹

مےٚ بوٚزُم چھوٚن پرٕتوَ پیٚنیہِ شگِستان
پھوٚلن پمپوشہِ ڈُل شوٚلن پٔرِستان
غنیمتھ لیکھِ کاہٕہ لوٚپچ داستان
کرِکھ نظراہ تہٕ پھٔلی پھٔلی ین گلِستان

۶۰

سیاست ژٹ اڈٕہ لو جاگیر مآنیتھ
اڈٕہ لو ونہٕ واس روٚٹ تقدیر زآنیتھ
دوٕ ٹُل ژھانٹُل کران گیہِ لوٚٹھ سآرِی
غریبو تُل پھبکرٕ تکبیر زآنیتھ

۶۱

وُڑِتھ گیہِ خانوادن تاجِ شآہی
کنشیا کآشِر تہٕ بنگآلی یادشآہی
نہٕ تھوٚو لل دیدٕ نہٕ تھوٚو دیوی بلس ترانہٕ
نہٕ تھوٚو منتہٕ نہٕ لوٚشن نہٕ سوٚنزِ کآنشہِ آہی

٦٢

سَمہٕ زار۔ بھٲونۍ پاآیہٕ وۄنٛدے
ژٕمۍ نا گۄنٛڈے سوٗہم سر
گُنٛزٕرک تاجس جۄرنۍ گۄنٛڈے
لَس ژٕج زٕمن ہٕنٛز بھٕر بھٕر

٦٣

تتہٕ چھُنہٕ زاآزن زاتک بنان
تتہٕ چھُے وُزان ہوٗ تہٕ ہوٗ
یِنٛدرُن گمس گمس یتھ کُن موژان
رُم رُم ونان سوٗ ہم سوٗ

٦٤

دۄگنٕنۍ پن یِمٕمۍ نا ٹمس جۄرےیے
موہ انٛدھکارس منٛز سپٕدے رۄڈو
گُنٛزٕرک سودا یِمٕمۍ کۄر دۄرےیے
ژٕمۍ نا سوٗنتک چھوُرے بھٕرڈو

٦٥

مُری مُری زِنٛدہ گژھِ اُنٛدرِ ہنٛدرِو
سۄنٛدرو گۄنٛڈ لاگ لِنٛشکامے
ایڑا تہٕ پِنگلا گرزٕنہٕ ہِشِہ کنٛدرِو
شُشُما تۄنٛڈرس شہلاوے

٦٦

مہٕے پھوٚل منہٕ کِس سرس ہہٕرُک کرِیا پوشِ
برٕہماٛنڈِس کھوٚت تہٕ زہرُک نوٚٹ کوٗزن نوش
بہٕ چھُس شنکرالُس پوٚت بارِ کیلاس
جٹوٗ مٔنزِ چھم ژٕرِ گنٛگا وسان توش

٦٧

شِنیکُ دُنیا چھُ بدلے شہیچھ ونان بوز
وسان گنَگا چھُ شیرس پیٹھی صدا بوز
تُلکھ یوہ دِوے طِلِسماتن تلوطُم
وُزان ماتس بلس دِدرہن ہُشدُے سوز

٦٨

بٕرمِچ نارس نارس گِنٛدُم
تارَس ترِان روُوُم کھوٗر
زِگت سوُرے کایایہِ ووٗلُم
ٹھوٗلُمَ باچِھ پینسَ سوٗر

٦٩

مےٚ سپدُم فوتہٕ اُندرس کیاہ ژٕ بوزکھ
حیاتکہِ آگرَے کوٗسہٕ ڈآلی سوزکھ
کِہیں چھُنہٕ ووٚنی مےٚ نِش تھکہٕ وٗن لشانا
ونےَ گُدرُن پیٚنُن یوٚد سانہِ روزکھ

٧٠

گُلستانس اندر چھُنہٕ پوشہ پھوٚلمُت
نہٕ چھُم سینس اندرِ کاہ ہہٕ داغ ژوٚلمُت
نُنِس پانس مےٚ کُس کیمخاب ووٚلمُت
دہتری پوشن ہُشرُے مُلہٕ مایہٕ موٚلمُت

٧١

ژٕ یِکھنا شامہٕ لٹہِ قدمَن وثرَے سَر
ہیوٚکھےَ باغس گُلن پوشن ژرہٕ لیم تھَر
کرکھ نا دِل مےٚ روشن گاش پھولہِ ہے
دِلا رامو دِہچ اَوٗراد ووٚنی پَر

٧٢

یِشو شکھتی گُنیہِ شَہُڈ دَل تامَتھ
اناہد شبدُک زیرو بمَ بوزہٕ
نُمتہِ ہیٚنور پوٚنے پرلوٗسَ تامتھ
گیہِ گیہیں یُیشا رگ بلزان زرزہٕ

٧٣

وونِد سر رٹیہِ لگہِ یُس منکلے
تس ہا بچھو سِنْدِہ لگہِ یو تار
گورہ امرنیت یُس چیتہِ گلہِ گلے
بچہ سر منثر تس ژلہِ یو لار

٧٤

زان کر پٹرنوکہِ ژہے استانئے
لبہ ہنا سر عشق مستانئے
پگھِ ٹُکھِ پاژس پرنگ جانانئے
پانے وُچھن تۄ مانئے

٧٥

بوٚمبرنہِ گیس گیس گو بلزار
وونِد سرپے منزلوگ دشہار
شنیاسہ بوزکھ نا دِلہِ زار
پاژس ہمنہ پکھ ڈُفوار
ژژار کھس دِویے بنی دپدار
ز

۷۶

تارا چینڈرو تار ہا ووتے
یار ہا ووتے بُرگن منٛز
تۄ رگس زہر کر پکہِ ینہ سوٚتے
ہمہ گژھ لبہ ہن سو رگس منٛز

۷۷

تھوٚکس وُچھ وُچھ بہ کُس چھس کینہ نہ پےٚ ڈرام
ژھینم ژرآوِتھ ڈیہِ ہٹہِ جامہِ سرِشام
وُچھم نوٚرگ پرزلوٚن گاشہِ منٛدِ ین
مےٚ روٚٹ سوٚرے زگت کھوٚ نہ منٛز تہ شہر ڈرام

۷۸

مےٚ گود سمیاہ تہ پانس وُنی دِوان چھس
ژھوٚرے گرِ چھم تہ دارس بُلی لِوان چھس
خبر ڈِیو شٹھتھ زےٚ کیاہ ییتھ داپھرِس منٛز
بہ کتھ ییتھ راگ کشمیری گیوان چھس

۷۹

کتھوٚ ییتھ چھکھ کھسان بالن تہ چھالن
ولان اُطلاسہ ین آہریز مالن
تۄ گےٚ پرزما تہ نے کتہِ شنگ رٹن زےٚ
فقطےٚ چھکھ کاردارن دِتھ تہِ ڈالن

۸۰

مےٚ آیم وادِ زِنگ سونٛچ فِکرِ ہیتھ
شِشر گمأنٹھو نِمت شینک ہلم کھیتھ
مگر ییٚلِہ دارِ ٹلی ڈِڈٖیو نیٚہم سیاہ واد
ڈٗرٹھاکو وُچھ نِمت سورِے شہر چیتھ

۸۱

غزل وِتتس گرِھان اَلو ڈٗلوِ ہے
ترُن یوٚد ساگرَس چھوِ جل پکوِ ہے
یہ گیِیہ کتوان مُشرِرِ دارِ دِیہس
سوٚ گرٚہکی جامہٕ پانَس جل ڈٗلوِ ہے

۸۲

مسأ کرِ شورہ دارِلو ٹلی پہان کمال
کران چھےٚ بالہٕ ہیٚڈرن اَز ژٕرین سال
مُمالتس بیٚنیہ حیالتس شنگ ہٕژ تُوگمت
ودٹان شرتل پھٕہ ہاٹے ارز ہٕیِتھ وِزال

۸۳

تیمُو ٹکل کوچھ پھم وزان لکو نار ہانس
پنیوم دالس ہو ہانس ہنگو ہیر سیکھ
منٛگو ہأزن ہو لسوالس اماانس
دوٚپ سکوِرہ آے کران ہیرہ ہوہا

۸۴

زُوُن ہیٚمہٕ نا تہٕ ونٛدہے زِنٛدگانی
پھوُلُن ہیٚمہٕ نا تہٕ ونٛدہے نوجوانی
زُزر ژلہٕ ہیم ہٕٹرر لد پان لبہٕ ہے
تراویٹھ تےٚ فراغت تےٚ جوانی

۸۵

منک منٛتھر تہٕ ییٚنٛتھر از ژُلِتھ گوٚ
خبر کُس برنہٕ بلہٕ سرون ٹھُلِتھ گوٚ
ابل دِلٕی نار تُشتی وُنہٕ لٲری پانَس
جمع سُنٛزیتھ گُرِتھ سوٗرس رُلِتھ گوٚ

۸۶

بہٕ چھُس گوٗمُت زلِری زالَس انٛدر غاب
کُنٛھُس بنہٕ نِس لبِن لیکھِتھ تھووٗمُت غاب
کرِنزس منٛز دُدی امارن ہیٚنٛدی منٛ دفتر
کریا والنَس جووٗمُت کمہٕ راکھِسَن خوٗف

۸۷

بژِجِ نارس گنٛڈمُت نارَس نوگمُ پان
الاٰنٛدِس منٛز پھُٹِتھ گوٗمُت بہٕ یک آن
اگر دِلبر دِلک سودا منٛ بنہٕ ہے
منٛ پھولہٕ ہے دُو دِلَس بیٚنیہٕ زن گلِستان

۸۸

آگر وانیگ زَم زَم دُزان
ساگر موچھ شنر ژلان کور
سہزاینگ اَمریت سزان
مُشرِنہٕ یلوان برہن تور

۸۹

ستنہٕ سژانہٕ پھیوُرس لالہ اوس نیندرےٚ
سوٗندرس کوٗرمس واوٕجہٕ واو
پمپوشہِ یاوَن لاجہٕ مس شندرےٚ
لالہٕ دوٗہہ نیشارےٚ تہٕ کایہٕ لوٗگ بھاو

۹۰

رتہٕ ملہٕ وَن چھے پتہٕ دہہ کینےٚ
لچھ کُنجہ پانہٕ دِتہٕ ووٗنہٕ یے لو
ستہٕ ساوی پن کھار کایایہ سوٗتےٚ
کامہٕ دیو دُچھہٕ ہن لوٗنیے لو

۹۱

ینیمی دُچھ ہُتہٕ بہٕ تہٕ ژٕ نہٕ بینوُن ینوُن یے
تس گو گیانہٕ بلَ توٗنہٕ یے لو
سیرِ ینہم سےٚ کتہٕ دِیہٕ دوٗنہٕ یے
تس نا تیرِ پھل ستہٕ یے لو

۹۲

گرٛن منٛز ووٚنی فقط بُڈ زٕے چھ پھٕٹ گن
کُنٛیا گییہِ ناگ یورس لڑٕکہٕ میسور
کُلِس واہرو مُت چھکھ شامہٕ شامن
بُڈن دوٚن گییہِ پوتُس ووٚنی ژرلیشہِ کامن

۹۳

دوٚپن حبّ اللّٰہ ورید ژٕ بیے یاد چھےٚ نا
انا الحق باوٕنگ ووٚنی ناد چھےٚ نا
ووٚنے مٕ کمہی "لن ترانی" گوٚو ژٕ لُن دوٚر
فقیرس بوٚلہِ منٛز یِتم راز چھی نا

۹۴

اُزٕکی آدم سیٹھاہ یقبال منٛد ڈراے
ونان شیطان منےٚ کرٕ سأ یِتھی گبٕرزاے
منےٚ نے تگہٕ نے رزٕو بیٹھی لوٚر تارٕنی
یمن تاون زدن کرٕ ژٕج اُچھن ژھاے

۹۵

چھُ چانٛٹِن گنڈٕ نہٕ آوٕنگو سیر باوان
کُلن ڈرٕ راتہٕ کےٚ پھیری پھیرِ چھ ناوان
چمن زارٕس اَنٛدر لاشن گیٚمتی ڈیر
ژٕھرٕ لو اَچھ وِ ے خبر کیاہ کیاہ چھ ناوان

وٕنُن

سٕتھ گاش وٕنزہٕ صُبحکہِ نٕورو | لٔلہٕ وٕتھ لولہِ بوٚہارٕ رو لو
چاوتم پٔمپہِ کُے جانہٕ صدٕورو | لٔلہٕ وٕتھ لولہِ بوٚہارٕ رو لو

کرزیہٕ ہٕنزر باروے ہٕتھ آس گاشو | رٕٹھتم لیبہِ ہٕنزِ آشو لو
روٕپیہٕ ونہٕ ولنوان چھُے مترٕورو | لٔلہٕ وٕتھ لولہِ بوٚہارٕ رو لو

زیہٕ تیہٕ اُگنیچ لَے درٕ راوٕم | ہاوٕم بِرماشنہٕ نِے لَے
نکھہِ یِمتھ ژٕلہِ ہٕم یِنہٕ وولٕ دٕورو | لٔلہٕ وٕتھ لولہِ بوٚہارٕ رو لو

پٔرٹھہِ ہٕشلہِ آگر گاشہٕ سرٕورو | حٕورٕ ونہٕ وان کوٚستوٕرو لو
سرِ کیتھ ہٕنے سَن لولہٕ گوٚستوٕرو | لٔلہٕ وٕتھ لولہِ بوٚہارٕ رو لو

گٔنہٕ بیچھ کاستم شُنہٕ پیرزٕلاوتم | ہاوتم نٔیمہٕ گٔٹہٕ نون پراگاش
کایایہٕ سارٕ دِم سونہٕ کنہٕ دٕورو | لٔلہٕ وٕتھ لولہِ بوٚہارٕ رو لو

وژُن

شُشنہِ مٔنٛز وزان چھےَ لولہٕ نےَ
ہےَ ہےَ سٔنیِتھ گٔییہٕ ناژےٚ لےَ
سیٖرن وُزِنۍ کتہِ تام پےَ ہےَ ہےَ سٔنِیتھ گٔییہٕ ناژےٚ لےَ

دۆرن سۆ ماران گرایہٕ ہےَ
تاٰبین چھس ژۆنٛز وایہٕ ہےَ
شۍبش کل وُزان تَس بایہٕ ہےَ
شکتی شِوس ستیٖن چھِ لےَ
نِہٕرمل منس روزان دَے ہےَ ہےَ سٔنیِتھ گٔییہٕ ناژےٚ لےَ

گچھ کٔیٖھ ولان اطلاس چھےَ
سوٚ ہم تلان در باغ چھےَ
رٹہٕ ہن بہٕ کھوتہِ مٔنٛز لال ہےَ
پوشُن بہٕ کرُہس مال ہےَ
تس کامہٕ دلیوس چھےَ نہٕ ہےَ ہےَ ہےَ سٔنیِتھ گٔییہٕ ناژےٚ لےَ

کوچھ منٛز رُٹِتھ ہو ہو کرِتھ
ہھوٗ مَس منٛز اَچھرن سون ٹرِتھ
کُستانی اچھرمنہٕ گوٚو ڈرِتھ
زِنٛدٕہ گو یہ موٚر میٛون بیٛنیہ مُرِتھ
منصوٗرنہٕ دوٚنہٕ نم منٛز پلے ۔ ہَے ہَے سُنِتھ گیہِ ناٹرٕ لے

سوٗہم بوٗرُم ٹارِن اَنٛدر
پوشو دوٚلُم منہٕ کُے مٛنٛدر
گنٛگا چھ شُمنہٕ منٛز کیاہ سوٗنٛدر
دِیہہِ دارِ پے ڈُلی ڈُلی گوٗنٛدر
سورٕگُک صدا بولان پے ۔ ہَے ہَے سُنِتھ گیہِ ناٹرٕ لے

آشن نٔمِس اد لال جوٚر
نُشُن ہلم تَس سینہٕ بوٚر
لوٗرن دوٚلُس لوٗتہِ آیہ پھوٚر
پیرِن دوٚلُس رِٹھ سینہٕ دوٚر
تتہٕ چھم وزان ہوٗ ہوٗ تہٕ ہَے ۔ ہَے ہَے سُنِتھ گیہِ ناٹرٕ لے

وژُن

ازپا گایتری گاشہِ راوتم　　پانہٕ مٔنترِ پانٕ ونی نوٚن ناوتم
پاسِ انفاہسیچ لےَ ہاوتم　　بوٚ مبٕرن گیس ہٕ گیس .بوز ناوتم

نیلہٕ گنگہِ نوٗرکی سِر اٚشراو　　رِنلہٕ بن رٕ ہکی وردن چھاو
بولہٕ اَسرارکی سِر باوتم　　بوٚمبرٕن گیس ہٕ گیس .بوز ناوتم

کزیہٕ ہٕشری سیر ونی پیپرس باو　　درشن دارِ مٔنتری کر پاٚراو
سہزٕ اَمرہتھ ونی گٔلہِ چاوتم　　بوٚمبرٕن گیس ہٕ گیس .بوز ناوتم

تورکہِ گنگہٕ وانہٕ دِیہہ سگناو　　ناسوٗت ۔ ملکوٗت ۔ جبروٗت ناو
ہنشدرِ چھُس پتیومُت وُزناوتم　　بوٚمبرٕن گیس ہٕ گیس .بوز ناوتم

معرفتہٕ مس چیتہٕ پےَ درپےَ　　کایایہِ ژٔلہِ ہیم زہنیچ کھےَ
رِنْد کتھ شُستہٕ مٔنتر نٔنراوتم　　بوٚمبرٕن گیس ہٕ گیس .بوز ناوتم

منہٕ پیٹھس پیٹھ للہٕ وُن شاہ   خمہٕ غالَس بیٖنیہٕ نۄرُک گاہ
شُرچھُس کھوٗنہٕ مٔنز للہٕ ناوتم   بۄمبُرن گیٚہس گیٚہس بۄز ناوتم

گوٚرشبدَس یہتٕ ییٚہرم لَے   نۄرن دِیُتنم اَنفی یکُ پے
ستہٕ کُے آگرُ نوٗن ناوتم   بۄمبُرن گیٚہس گیٚہس بۄز ناوتم

الِفَس آشن وۄلنَے پان   پیٚہر مشیانہٕ روزنم ترٕے ستہٕ دان
زیرِ زیرِ کاگالاسہٕ تہیوٗر کھارتم   بۄمبُرن گیٚہس گیٚہس بۄز ناوتم

(4)

وٕتُن

نوٚزَے برٛوجَس گاشہِ تنَ
پیپرٕے چھُ نوٚزُک سرٛشیہۍ پھرَن
سوٚہم چھُ ناگُس پوشہِ وَن
ہشارٕرس چھُ گُہس گُہن وارٕنَ
اَستانٕہ بلہٕ دِوتا نمانہٕ
بُرٕلِ الپشانہٕ لاگےٚ پوشہ

ملہٕ ہوٚس مےٚ وٕلشیِن ہشرِگونبرٕم
قالو بلا پُرِی پُرِی پوٚرٕم
سادھکَ شُنیسَ چھُے کوم گران
شِنیہکٕ سنبر گلہِ گلہِ چِوان
گنگا چھِ سٕرالَسَ زنٕ وسانہٕ
بُرٕلِ الپشانہٕ لاگےٚ پوشہ

زٲیشہِ بلہِ وُچھِم تارکھ نشران
سوٗہم پدن ہنٛز گرز تلان
دشہِ ناڑِ واوَس ہُو چھِ یانہٕ
بڑِ الپشانہٕ لاگےٚ پوش

پرمانندٕ سنتوشہِ وُرزھ
کرشنس گمُنٛز ہروانہٕ سرٛز
للہِ چھُے زگت یادن نمانہٕ
بُڑِ الپشانہٕ لاگےٚ پوش

زرٛارس اندر چھُے پادشاہ
دلپوی بلس ہم سو ھدا
زٲلیشی پیپرٕ سے شوٗبان وہمانہٕ
بڑِ الپشانہٕ لاگےٚ پوش

کومبکھ نہٕ لہٕ پچکھ پوٗر کر
شیوس نہٕ شکھتی ہُنٛد بجر
من سر کرِتھ پوٗزا پرمانہٕ
بڑِ الپشانہٕ لاگےٚ پوش

کرٛے یوٚد گرٕتھ بازر مہٕ نیٖر
تگہِ یے اژٕن پوٚت پانہٕ پھیٖر
ہنہٕ ہنہٕ سمان ینٛدرٕن خزانہٕ
بٹہِ اپشانہٕ لاگےٚ پوش

آشتس کرم کرٕ پانہٕ ژٕہے
گاشیچ ژٕ باوُس پانہٕ یٕہے
ننتہٕ کیاہ ٹنٛگن حاصل سمانہٕ
بٹہِ اپشانہٕ لاگےٚ پوش

وٕژُن

سنہٕ رہے

اَتہٕ گِتھ کِتہٕ نَس وتہٕ اُسی ڈُلِیے
اَسہٕ گَنِیہٕ ہُلِیے بانٕن ٹھان
اَسہٕ دِتھٕ آلو اُلِیے اُلِیے
اَسہٕ گُیِہٕ ہُلِیے بانٕن ٹھان

اُسی آسی شاپل گٹہٕ پُچھی وُلِیے
لولہٕ کوٚستوٗرٕ گُیِہٕ گُٹلی یے لو
کِنہٕ دوٗرٕن گُیِہٕ موٚختن پھُلِیے
اَسہٕ گُیِہٕ ہُلِیے بانٕن ٹھان

ٹھُٹھی آسی گُڈلَس واراہ ڈُرِیے
ژکہٕ پھیوٗر کوٗر ساُلابن کار
رٕوٗدِ جُبرِ وُژھ زن. آہریزٕ پھُلِیے
اَسہٕ گُیِہٕ ہُلِیے بابٕن ٹھان

"نُشَرِ رٚلیشہٕ" ژٕرے روز ستی ناشادن
اَسہِ کٔس ہیٚنیہِ فُرِ یادن ساما
واتکھ نےٚ ژٕرے ساہنین دادن
تیٚلہِ کٔس کرِ ییٚتہِ ساَدن رآچھی
وٲئشے گرژھِ ما تیٚلہِ لنشی پھُلرِ یے
اَسہِ گٔیہِ ہٕلی یے بانٕن ٹھان

6

وژُن

لا کوٚر منَس منٛتھر پوٚرِس   کاآلاسہٕ کیٚن شِکھرِن کھوٚتُس
ہشٛدرِن وٚسہتھ زِن لُشی دوٚدُس   گنٛگایہِ منٛزر شرٛانَس ووٚتھُس

ھُلی پوش وونٛدہٕ سر باغہٕ سے   سُجدا کوٚرُم تنتہِ آغہٕ ہے
سونہٕ ٹوٗرِنے منٛزر دِیہہٕ جوٚرُس   گنٛگایہِ منٛزر شرٛانَس ووٚتھُس

گنٛگا چھِ بدلےٚ عالماہ   یوٚ دوٚے سنکھ بوزکھ رِنٛزا
نخواتہٕ سُے ادہٕ ژنگ بوٗرُس   گنٛگایہِ منٛزر شرٛانَس ووٚتھُس

بوزکھ اگر ونہٕ وُن ونگُن   کوٗتُر وُپھی ادہٕ ژیٚنۍ منٛگ
رنٛگہٕ رٕپ دِیہہٕ گنگہٕ بل گوٚرُس   گنٛگایہِ منٛزر شرٛانَس ووٚتھُس

نُژی نُژی وژُنَ تُلی آشِنہٕ   سیرن وُرُنَ ووٚتھ گاتشہِ تے
گوٚرہٕ لولہٕ بےٚ شُدرس توٚرُس   گنٛگایہِ منٛزر شرٛانَس ووٚتھُس

wrong

سُے سُے کران ییٚمی سُے وٲلۄنٛزُے   اُتھی کیٛت چھُ پرٲران ہی گوٚنٛڈُے
کھی ناگہِ سپے پھوٚل پوشہِ ڈٕل   دیٖپھس ژٕلی زہٕنمیچ ودُل

لوِلَس دِتُم اُنٛدرَے جلاو   کنواں بلوٗزم گماش آو
آشن اُنی پلوٗزایہِ ببہٕل   دیٖپھس ژٕلی زہٕنمیچ ودل

وژُن

نابۄدس منز بۆ گوم گوشن پوشن ما سأے آمُت کرٛاو
کوسہٕ کتھ گاٛمژ گژھ کُنڈِ روشن پوشن ما سأے آمُت کرٛاو

ییٚنڈرُک گیٖس گیٖس کنہٕ بنہٕ بۄزُم تنہٕ کتہِ سۆزُم شیچھ ہیتھ واو
ننہِ کتھ ونہِ نم لال فروشن پوشن ما سأے آمُت کرٛاو

داد شانٛت منڈلِ پازیب گۆرُم بۆرُم سینس سِرِ اسرارَ
وچھ کُنڈِ منز باگ سِر گوَروشن پوشن ما سأے آمُت کرٛاو

بشبش کلہِ زکرِ ہشدر شوز اللہ ٹوو لیس ہوو لَس گوَر دلون اسرار
کتھِ ہُشارِ سار نۆن ہوٗ منوشن پوشن ما سأے آمُت کرٛاو

سِرِ حق پنہٕ ہم لولہِ اللہ نووُم ہتھووُم پردن منزٛ آزکار
ظُلماتہٕ نورِ وُچھ سادِ منوشن پوشن ما سأے آمُت کرٛاو

کرٛیہ ہشِلہِ کرِنےٚ کارن گوٗلمُ دوٗرُم گوٗرِ شُلہِ سروانگہِ رِیپ
انٛوٚ گرٛیہہ ییٚمہِ سُند چھےٚ درۄشن پوٗشن ما سأۓ آمُرت کرٛاو

آشَن سنہٕ وَے ژٕنگ ادِ پاأِلن گاأِلن واسنا یہِ أنٛدرِ ہےٚ موٗل
مِیُل گوو میٚۓ تہٕ تسَ ووٚنٛچھُس تۄشن پوٗشن ما سأۓ آمُرت کرٛاو

وژُن

عوٚرِ چھےَ وَنہٕ وان کمہِ اَنمانو — کرےَ جانانو ہوتےَ ہو
مئے بھٔوٗی شرِتھ لولہٕ پیمانو — کرےَ جانانو ہوتےَ ہو

میسلہٕ لوٗگ منہٕ کس بِشدراین سے — وِگنہِ چھےَ کھالان منہٕ سےڈرِ
وَچھ گُنھِ بیہتم بہٕ رازٕ دالوٗ — کرےَ جانانو ہوتےَ ہو

عرشہِ پیٹھٕ فرشس پیون ٹھکانو — ژٕھے چھکھ میٔون یزدانو لو
سالہٕ ڈل دٕرالیس پوٚرِ سامانو — کرےَ جانانو ہوتےَ ہو

گوٚبرٕ رپہٕ درُشن ہاو زلیشانو — درشن دأر وولی مُشرن آے
طوٗرس نوٗرٕ چھُم گٕنڈِ گاشرانو — کرےَ جانانو ہوتےَ ہو

لا گوٚ شُنی تےَ شِو نارانو — شُنہِ مٔنزٕ چھوٗنہٕ پرزلانو لو
یشُرن گمس گہس تتہِ شوٗبانو — کرےَ جانانو ہوتےَ ہو

شہن چھُے حاَمِل ستھ میزالو   سپرِ حق پانہٕ للہٕ والو لو
گوہرِ دوارِ وَسِہ لیو پانہٕ دہمالو   کرَے جانالو ہو تےَ ہو

سپرِ پیشنہم چھُس زیرِ اکہِ گارن   کھارَن سنہٕ ساَوی ہیٚنڈرس پن
بوٚمبرَن گہیں گہیں من ناوالو   کرَے جانالو ہوٚ تےَ ہو

آتَش چھُنہ سپرن پھاش کرالو   یہِ ما چھُم پالو توٚنڈرَن جنوش
ہُنڈرِلہِ شہلتہ پھرُس زلیشالو   کرَے جانالو ہلو تےَ ہو

وٚژُن

سٕتھ گاش وٚنہٕ پہٕ صُبحکہٕ نوٚرو   وٚدہٕ نہٕ سِرٕ نوٚن ظہوٚرو لو
بہٕتم گِچھہِ کُنٛڈہِ سوٚنہٕ کنہٕ دوٚرو   منہٕ مشٔرِس کرےٚ گوٚرو لو

کرٕشِہ وتہٕ پھیوٚرُس چانہٕ تلاشو   گاشو رٕوہٕ پہٕ ون پوٚشن کرٲو
پوٚشہِ نوٚل ولوان چھےُ مسترٕوٚرو   منہٕ مشٔرِس کرےٚ گوٚرو لو

زیٚپہٕ تپہٕ اُگنیٛچ لےٚ دِہٕ رٲوِم   ناوِم پرماشنٕ نیٚ لےٚ
نکھہٕ پیٛتھ ژٕلہٕ ہم پینہٕ وٕوڈٕر دوٚرو   منہٕ مشٔرِس کرےٚ گوٚرو لو

پٔژھہِ ہیٚنٛدِ اگرٕ گاشہِ سُدوٚرو   حوٚرٕ ونہٕ وان کوٚستوٚرو لو
زنمکُ انٛدکار کرٕتم دوٚرو   منہٕ مشٔرِس کرےٚ گوٚرو لو

گُنہٕ پچھ کاستم شٔنٛزِ پرٕژلاوتم   ناوتم نیٚتھہ گنٛڈہِ توٚن پرٲگاش
تُریایہِ سار دِم اَز بوٚہدوٚرو   منہٕ مشٔرِس کرےٚ گوٚرو لو

شٹھ دل کھاژم بژہمہٕ سرٕ ہیرٕ ے زیرٕ ے اکِرٕ سۍتی پھولِہ ہمہ باغ
نادٕ بیٖد لۄزِتھ بنہٕ مسرٕوٕرو منہٕ مشنرلِس کرٕ ے گوٚرو لو

آشِں وونی نوٚرٕ چ وید لوزناوٕن تھاوٕن یادن پینہٕ ننِن سۍتی
تس ادٕ ژلِہ ہے اَتہٕ گژھتھ یوٚرو منہٕ مشنرلِس کرٕ ے گوٚرو لو

وُژن

(10)

نوٗرچ دِوَے من سَر وُژَن
للہِ وُچھ تہٕ پیٖرُن منٛز رُمن
طوٗرچ یِدا کُلہٕ عالمس
للہِ وُچھ تہٕ پیٖرُن منٛز رُمن

گچھ کُنھِ وزان سیتارٕ نےٚ
گوٗر چھُے بِہِتھ اَتہِ پانٕ دَےٚ
دِتہٕکَن اناہد چھُے وُژن
للہِ وُچھ تہٕ پیٖرُن منٛز رُمَن

گُلی گُلی یِوان ییٖلہِ شوٗنی چھُے
تتہِ چھُے موٗژان اد پانہٕ سُے
بچھ وانسا اُگُنس ہُمَن
للہِ وُچھ تہٕ پیٖرُن منٛز رُمن

ملکوت تتہٕ چھےٚ درسجوٗد
ییٚنتہٕ گوٚ سُہ آدم پانہٕ بوٗد
مِضراب لوٚگ تارَن بمَن
للہِ وُچھ تہٕ پیٚرُن منٛز رُمَن

ملکن وۄنُن سُجدس وُسو
لوٚگ کُن اڈوٚپیتس منٛز لبٕسو
کتہٕ ڈوٚل ازازیلس سُہ مَن
للہِ وُچھ تہٕ پیٚرُن منٛز رُمَن

گوٚر چھےٚ چھکان نوٗرٕکی پھُتی
ناسوٗتہٕ ہیے عاشق مُتی
ذِکرے ھُرادس پٔرِیے برَن
للہِ وُچھ تہٕ پیٚرُن منٛز رُمَن

الیشانہٕ گوٚ شیٖناگ قدیر
توٗر تارٕ ییٚنمی وُچھ لولہٕ سیر
دِوتا مَلکھ ساری پرَن

للہِ وُچھ تہٕ پیٚرُن منٛز رُمَن

یس ژٲج کھٹِس اَنہِ گٹ وچھن
ادم سو پوٗرن اللہ وشس
پھوٚل باغ لسہ پوشہ چمن
للہِ وُچھ تہٕ بہرُن منٛزر مَسن

تتہِ چھُنہٕ لگان ذاژن شُمار
تتہِ چھی بلان کم کم بیمار
تگہِ ییہ نظر تھاوِنی دمسَن
للہِ وُچھ تہٕ پیرُن منٛزر مسَن

ناسوتہٕ پیتہٕ ملکوت وُچھ
ییٚمی لولہٕ سپنس وارہٕ تُوچھ
موکھتی ڈٕکس لیکھنہٕ رتمن
للہِ وُچھ تہٕ بہرُن منٛزر مسَن

آتشس ژٕ کر آغو نظر
نس گوژھ اندرس واتُن سفر
ونہِ کیاہ سہ حارتھ کتھ ونَن
للہِ وُچھنہٕ پیرُن منٛزر مسَن

وٹُن

سٕتھ عالم وُچھ کیٛتھ کیاہ ماران   تاران بھو سٔدِ پٔتہٕ نۆ پان
درشن دارِ وُچھ کرِ یہِ البساوان   تاران بھو سٔدِ پٔتہٕ نۆ پان

احدُن واد پال ساد منو شو   گوشو وُچھتو اوم سو سو۔
دِیہہ دارِ دھیانکی راز اُنشراوان   تاران بھو سٔدِ پٔتہٕ نۆ پان

گِچھ کُٹھِ سِر کیتھ گرٔھ للہ ناوان   پیپر بلہ دِیہہ سُلہ ناوان گرٔھ
اندرِمہ تاو گرٔھ ئیشدرے ماران   تاران بھو سٔدِ پٔتہٕ نۆ پان

آسُن پٔتہٕ نۆ گرٔھ مُشراوان   تاران اُدرس پن البساوی
اوم سو ہو گرٔھِ وارِ شنزراوان   تاران بھو سٔدِ پٔتہٕ نۆ پان

کرِ یہِ ہٕشدکارنہٕ باغ پھولراوان   بولہ ناوان گرٔھ از سر ہو
شُشیاہ سِر کی سِر اُنشراوان   تاران بھو سٔدِ پٔتہٕ نۆ پان

بِشرابنہٕ پچھے دِ و یا لُجمٕٹر   پھوجمٕٹر باغَس یوشے تھُر
گوٗرٕ وانہِ موٗلن گرٛزَھ سگہٕ ناوان   تارٕان بھَوِ سٕشلِہ ہٕیَنہٕ نُے پان

منصوٗر مُتہ شُارٕ کا سوٗرٕناوان   پیرناوان گرٛزَھ سوٗہم سوٗ
آتشس دِلہٕ کےُ سوز وُزناوان   تارٕان بھُوِ شٕدِ ہٕیَنہٕ نُے پان

[1] اکہِ وجوٗدٕک ستھَ دروازہ ۔ یُشدٕرے ۔

[2] دردِ دِل کے واسطے پیدا کیا اِنسان کو ۔

وٕژن

پھوٗلُم ظُلماتہٕ مُنزٕ پرٲگاش
ژوٗلُم یٔنژکھ تہٕ پھوٗل آکاش
لٕجِم ارمھس مےٚ ننگل راش
ووٚلے وَن ٹاآرٕ پھوٗل پرٲگاش

مےٚ ژآوم لرِ گوٗرِ ٹھانے
وُچھان گوٗس ستہٕ زُنم یانے
یٔرکھہٕ سوٗرِم تہٕ سِرِ مولاکڈن واش
ووٚلے وَن ٹاآرٕ پھوٗل پرٲگاش

اَلِف چھُ سے اَحدٕ لیَس ناو
چھُ میمَس منز کٔرِتھ یآراو
متیو لوگ دِویہٕ بلہٕ تلاش
ووٚلے وَن ٹاآرٕ پھوٗل پرٲگاش

ییٚمِس لوٗٹھان بِہہان تخٚتس
شِشوس مۄنزرِ چھہ شکتی لٔتس
گوٗرس سیٚبتھ لیٚس ہیٚکتی ولنواس
ودےٚ وَن ہاٰری پھوٚل پرٲگاش

وِجوٗدس چھُم ترٔر پیٚرِیمک
تھنزر کیاہ چھُم ہٕرٔر لدٕ چھُس
وِہشرارس نوٗن وُچھم آکاش
ودےٚ وَن ہاٰری پھوٚل پرٲگاش

منٛے کرِمیچ چھَم وۄدل باٰگِس
منٛے کلِہ کاہیچ چھہ لرٕتھ زٕھاگِس
بہٕ ہاٰرِتی چھُس مہٕ کرِنہٕ آش
ودےٚ وَن ہاٰری پھوٚل پرٲگاش

چھہ ہرِموکھ از وزان سوےٚ لےٚ
گُمٹِر آتشس چھہ تمہِ چی پیرےٚ
سِریت آکھِن سِرِن شِشلہِ گاش
ودےٚ وَن ہاٰری پھوٚل پرٲگاش

وُڈن

وۄن دِس واہِ تےٚ لۄن گرٕتھہِ مۄتیے
وِردن میثون چھُے چھۄرتہٕ یے لو
باغِ عرمانَس مشر دُردانےٚ
بجانانہٕ وُچھتن ترٲوان گاہ
گِچھ کُٹھِ آس وِتھرُس گوٚنہٕ لیے
وِردن میثون چھُے چھۄرتہٕ یے لو

گوٚرہِ شنرِ درِشٹی پیٹھ وِن کھورُس
گیاہٕ بلہٕ ہے گُھتی ستہٕ ساوِی رنگ
ہفِ درِشبدِ کوٚرِ کایایہِ لوٚتہٕ یے
وِردن میثون چھُے چھۄرتہٕ یے لو

گنگہٕ بلِ وُوٚلتُس شنر گرٕی گرٕی یے
بلہٕ وِہرِ ترٕی یے ڈُلینٹھہِ رنگ
للہٕ ثراگس پتہٕ سوٚرِ مۄت لۄنیے
وِردن میثون چھُے چھۄرتہٕ یے لو

زٕہن شیٖرٕم اَشوے نارِس
دٕلوٕ یارِس سہتۍ گرٛژھِ مِشِل
رٕزِ گھوٚرٕم پرنوس موٚتییے
وٕردَن میٖون چھُے چھوٚتیے لو

ووت سمیاہ اَتھِ پھوٚل رٹنس
کرٛژِہ دارِکی اَچھِ پوش وٹنس
لولہٕ شوٗبان لالہٕ کیاہ رٹییے
وٕردَن میٖون چھُے چھوٚتیے لو

سوزِ منصوٗرٕ گوٚ کنہٕ لوٚتییے
سنہٕ کوٚرنم موٚت ہیٚ گوٚس
وٚوٚل عاشق زالہٕ اُمی کروٚتییے
وٕردَن میٖوٗن چھُے چھوٚتیے لو

وٹرُن

ہیٹلرٕ دارس کرٕلہِ پچھ کھاٗرِو
ہٕوتے نا اد ہیٹلرس کھاٗرِو
دوٗنہٕ سرہے مٔنزٕ کٮ۪نہٕ راٗوِو
نوٗرک وخ آو دارِ مٔژراٗوِو

پوٗختہٕ کار موٗختہ گیہِ پھلہِ پھلہِ ژاٗرِتھ
چھلہِ چھلہِ توٗنٹرس کھوٗرکھ جوٗش
گنگہٕ بلہٕ شنگہٕ دیہہ دِیہہ آیہِ ناٗوِتھ
ناٗوِتھ تھوٗوکھ کرٕیہِ ہُشہ بوٗش
پرانہٕ اپانس لےٚ دارِ تھاٗوِو
نوٗرک وخ آو دارِ مٔژراٗوِو

کرباٗرٕ ڈول

یَس توٗگ منہٕ ہوٗس ٹیٚکلیس گنٛڑنےٚ
تَس توٗگ ژھٔنڈنےٚ ژھوٗنڈ مشٕرلال
کرٛوٗلہٕ پیٚچھ ووٗنڈ کیٚ یوٗنہٕ پیٚنہٕ ہیٚٹھیٚ کھاریٚو
نوٗرُک وخ آو دارِ مشٕرٲویٚو

آشَس نظراہ گماشکِہ آگرٕ
ساگرٕ آری لیَس ہُٹھراو ژیٚہتھ
گِنٛدِ باشن مشٕر دِیہہ گولاگرٕ
ساغرٕ لٲنیہ ہشٕر ہتھاو تم سہتھ
گوٗرٕ پادن تَل سِیر اشنرٲویٚو
نوٗرُک وخ آو دارِ مشٕرٲویٚو

وژُن

15

ذِکرِ حق سِتی گرٛژھ پان شولہٕ ناوان
بولہٕ ناواں گرٛژھ سوٚ ہم سوٚ
دواہِ کمایہ برٛونہہ چھےٚ توٚرٕ وَنہٕ ناوان
گرٛژَھ بولہٕ ناواں سوٚ ہم سوٚ

ست گور سِتی ہیٚن کھَس توٚ ہیرے
ذِکرِ سِتی بولہٕ ناو سانٕ سنطوٚر
مِکرِ ہیٚنزِ ترگرٛے سون تولہٕ ناوان
گرٛژَھ بولہٕ ناوان سوٚ ہم سوٚ

سوٚہم وانِ گرٛژھِ کمایا ناوِنٕ
پھاوِنٕ تارَس تروِنٕ ناو
یُوگہٕ بلہٕ شہٹھ دل گرٛژھِ شولہٕ ناوُن
گرٛژھِ بولہٕ ناوُن سوٚ ہم سوٚ

شبش کل پأد گرٛزھِ شکتی پادنَ
نأرٛی بل چھےٚ اد سادنَ
گچھ گٕھٹہ بوٚمبرٕن گیس الباوُنَ
گرٛزھِ بولہناوُن سوٚ ہم سوٚ

ترٛیا اوسھا کرتم روشنَ
شٹھ دلہ اوم سوٚ گوشن منٛز
نافہ گرٛزھِ پیٚنہ نےٚ پانہٕ مُشکاوُن
گرٛزھِ بولہناوُن سوٚ ہم سوٚ

آتشس لولکٕ سٕریہ پھِر چمنسَ
کمن سُہ چمنن منٛز بیوٹھ یار
نِکرِ ہتٕرِ ناگہ بلہ نار شہلاوُن
گرٛزھِ بولہناوُن سوٚ ہم سوٚ

وُژن

وۄنِد سرِ لوٗگُم دَشہارِ ہے
اَز ہےَ مےٚ ڈِیو نشٹُھم یارِ ہے
اژھ تو وجوٗدِ چہِ ژھایہِ مشنر
زمن ہشنزے لنٔکایہِ مشنر
لنٔکا مچی اَتھ ژرایہِ مشنر
بوزُم سُہ تورِ چہِ مایہِ مشنر
وِگہنو وۄنُم اَز تارِ ہے
اَز ہےَ مےٚ ڈِیو شٹُھم یارِ ہے

نوٗرس ڈلِتھ تھوٗ ہوٗ تہِ نا
نوٗرے سرن ہشِد پادشاہ
شُہڈ دلہِ پھولی پمپوشہِ ڈل
گُلی گُلی گژھی زنپچ وِدل
کنواں بوزکھ ناد ژرے
شمہِ دمہِ کژیا تھوٗ یاد ژٕرے
شُرس گرزان ستارِ ہے
اَز ہےَ مےٚ ڈیو شٹھُم یارِ ہے

کنواں گٔیہِ لوٗلُک صدا
تارَس منٛز ترٛنگُک چھُم مُدا
شمہِ دَمہٕ منٛز نوٗرٕچ گاشہٕ لے
کیٛشہِ نَسَ اَنٛدرٕ آباد ژھے
ہوٗ ہوٗ چھُ قُمرِس باز تے
اَز ہَے وُچھُم منٛز یارٕ ہَے

گنٛگہِ بلہِ وُچھُم گنٛگایہ ہوٗ
دیدن انٛدرٕ چھُے سوٗ بہٕ سوٗ
پرٛانس اپالَس پیٹھ سُبھوٗ
سیرن چھُ جلوُک جُستجوٗ

منٛگلایہِ وٕنٛن زالایہ ہَے
نارٕچ مشعل کتہٕ درایہ ہَے
آشنس نگھم دیو تار ہَے
اَز ہَے منٛز ڈیو نٹھُم یارٕ ہَے

سُہسراتہ ڈٕل

وٕژن

کارن ترشوٕے پژنوس پیٚرِم
ترٛیایہٕ تآوِم ترشوٕے کالؠ
منہٕ کیٚ مادھو ماہٕ والنآوِم
اَن پرنآوِم کارن سآری
حاہٕ گرٛژھی گرٛژھی مےٚ صرفاہ چھوٗم
شٹھ دِلہٕ بوٗم شِنٛہِنگ سوز

نہٕ چھُ سےٚ ہیٚشور تےٚ نےٚ چھُے بونہٕ
سینٛگاسن چھُس سوٗنہٕ یے لو
سیرلیس دارِگ سیر پٔرز نووُم
شٹھ دلہٕ بوٗم شِنٛہِنگ سوز

حوٗرِ ژرایہِ ونہٕ وان گُلہِ اختابس
سوٗ ہم سوٗ پھوٚل تابسَ سیتھ
گنٹہٕ پچھ ژوٚل تےَ سوز ربابسَ
ژھٹہٕ ماراں آو آبسَ سیتھ
کھیرٕ گھشٕڈ نابدٕ قنٕدٕ کھیاولنوٗمُ
شہٕڈ دلہٕ بووُم شِنیہکُ سوز

شَن ہٕنٛزٕ ارزہٕ ستہٕ ونٛی پیٚرم
دارنا ژُنٛدرم تہٕ پومشیرٕنی گتھ
ست شنگ پرآونٛتھ کنتھ پر کھاوٕم
اد پٕرزناوٕم للہِ ہٕنٛزٕ کنہٕ سوتھ
کرٕیہِ ہشٕدٕ کارن رچھِ کبرنوٗمُ
دارنایہِ دوٗرُم شِنیہکُ سوز

وٙژُن

ٹٔنگلایہِ وٙژن ژٕلایہِ ہےٚ
ناٙرٕچ مشعل کتہِ ژٕرایہِ ہےٚ
کمِٔی کورٕ بھسم ہٕنکارٕ ہےٚ
کمٕرٕہن چھُ سیٖر حق یاد ہےٚ
وٕنہِ چھُم سفر منہٕ نازٕ ہےٚ
اٙز ہےٚ وُچھُم منٕے یارٕ ہےٚ

اُلفیچہٕ

زٕگتھا چھُ پیرٕنوٕچہِ مایہِ مٔنز
سٕتھ سٕتھ زٕہنم اکہِ گٔرایہِ مٔنز
لشکاپچی اتھ رایہِ مٔنز
بوٗزٕمُ چھِ مایا ژھایہِ مٔنز
باسان بکٕیم دلہِ تارٕ ہے
اٙز ہےٚ منٕے ڈٕیوٗٹھُم یارٕ ہے

شبِش کل چھ اِمرِت دارہے
سہزن دِتمُ اَز تار ہے
ہۆ ہۆ چھُ قمُرِس سارہے
اَز ہے مےٚ ڈیوٗشٹھمُ یار ہے

گنگہ بلہِ وُچھم گنگایہِ ہۆ
لنکایہِ مُنثر زن سۆ بہ سۆ
پرالنس اپالنس کاسَ موہ
سیرن چھُ جلوُک جُستجوٗ
آشنس فقط گوژھ تار ہے
اَز ہے مےٚ ڈیوٗشٹھمُ یار ہے

وژُن

واوَس پیٚٹھی بُتَرات وَل | دِپہَس ژٕلی زٕ نیٚچھ وَدَل
گِچھ کُھٹہِ پھولِ اَدٕ پوشہٕ ڈَل | دِپہَس ژٕلی زٕ نیٚچھ وَدَل

واوِ ے وجوٗدس ہیٚتھ موژان | دوَن جایہٕ وارن ہیٚتھ نشران
سیٚرِن لگان سنتوشہِ بَل | دِپہَس ژٕلی زٕ نیٚچھ وَدَل

ملکوٗت تَس سُجدس وسان | دِپہہٕ دوارِ یہے گاشہٕ پھُولان
نوٗرِ ے گرٹھان نوٗرس چھُ زٕل | دِپہَس ژٕلی زٕ نیٚچھ وَدَل

پٔیالَن ٹُریٖتھ مَس وانہٕ مَس | تُل پانہٕ عرفانَس ترٕ دَس
ترٛیا اوستھا چھے نٔبرَل | دِپہَس ژٕلی زٕ نیٚچھ وَدَل

سریت ونان فضلِ رٔبی | لیَس بانہٕ لٔسی اَدٕ سیٚروٗنیٖچ
بوٗ مبرن سُہ گیہس گیہں گو بدل | دِپہَس ژٕلی زٕ نیٚچھ وَدَل

وژُن

پوٚنِ پاپھ نوٚن گوو شیشس کٔلہِ ستی
وٚون دِتہٕ پالنس اَتھِ ین کیتی
موختس دِیُت پیٚمی پوختے جوٗش
گگہٕ لنس ستی گوس میلِتھ اوٚش
سپیرِ پٔنہم گوس زیرِ سیٛود کار
بھوٚسیٚندِ لگِہ ہے میٚتہِ دلہٕ تار

اَنہٕ پا گایٔتری یٔندرس کھار
توٚندرس رٔہہ وٚزِ پوختہٕ بنہِ کار
موختہٕ بنہٕ لُدرس سوٗ ہم سار
گنڈِ منٛز للہٕ وٚن بنہِ ملزار
بھوٚسیٚندِ لگِہ ہے میٚتہِ دلہٕ ہار

بوزِ لیٚس سوزِ منفوٗرنی گرزہٕ
مٔہی وَنہِ پالنس دَزہٕ با دَزہٕ
گٔکلہِ ہیٚندِ گوٗ گوٗ سنٛز با سنٛز
سوٗرِ ساتس بنہِ سوہٕ ہشٛز رزہٕ
مارِ گُل مار چھے کایایہٕ سارہٕ
بھوٚسیٚر لگِہ ہے میٚتہِ دلہٕ تار